

Кэмиэрчэскэйэ суюх тэрилтэ
"Саха Өрөспүүбүлүкэтин Үүнэр көлүөнэтин тус сяаллаах пуондата"

Оёо-аймаы биир тэнгник сайыннаар
Кэмиэрчэскэйэ суюх автономнай тэрилтэ
«Оёо саас лабораторията»

УҮЙААН ОБОЛОРУГАР АНАЛЛААХ
ЭТИ-СИИНИ БӨҮӨРГӨТӨР
«Үс хоһуун»
АНАЛ БЫРАГЫРААММА

4 - 7 дылы саастаах оболорго аналлаах



Парциальная программа по физическому развитию
детей дошкольного возраста «Үс хоһуун» (4-7 лет)

Дьокуускай к.
СМИК Типография
2023 с.

УДК 373.2.037.1(571.56)(072)

ББК 74.100(2Рос.Яку)я7

И21

Научной салайааччы

Никифорова Татьяна Ивановна,
педагогика билимин хандыдаата,
ХИФУ педагогика кафедратын доцена

Ааптардар:

Иванова Ульяна Капитоновна,

"Үөхэ Бүлүү" муниципальной тэриллии "Сказка" 7№х "Ою сайдытын киинэ -
ою уййанаан" муниципальный бюджетнэй оскуола иннинээбүү үөрэтэр тэрилтэ
физкультура инструктора

Кучарова Евгения Васильевна,

"Үөхэ Бүлүү" муниципальной тэриллии "Сказка" 7№х "Ою сайдытын киинэ -
ою уййанаан" муниципальный бюджетнэй оскуола иннинээбүү үөрэтэр тэрилтэ
суруннүүр ийтээччите

Уопсай эрэдээксийэ:

Семенов Юрий Иванович,

Ою-аймааы биир тэнгник сайдыннаар кэмизэрчэскэйэ суюх автономнай
тэрилтэ «Ою саас лабораторията» дираектэрэ

Рецензеннэр:

Горелов Александр Александрович,

педагогический наука доктора,

СВФУ физической культурын уонна успуордун институтун профессора;

Николаева Алевтина Васильевна,

педагогический наука кандидата, СВФУ Педагогической институтун оскуола
иннинээбүү үөрэхтээннин кафедратын доцена;

Сидоров Степан Гаврильевич,

Нюорбачааннаацы «Сайды» уййанаан-оюну сайдыннаар киин
физический культураа инструктора

«Саха сирин кытта тэнгэг улаатабыт» бырайылак чэрчитинэн

Үөхээ Бүлүү улууңун (оройуонун) Муниципальной тэриллиштин 7 Н-дээх

«Сказка» ою садын базатыгар ырытыллан оногулунна.

2021–2023 сүллар усталарыгар бэрэбизэркэни ааста.

Иванова, Ульяна Капитоновна.

И21 Уййанаан оюлоругар аналлаах эти-сиини бөөргөтөр
«Үс хохуун» анал бырагыраамма : 4-7 дылы саастаах оюлор-
го аналлаах = Парциальная программа по физическому раз-
витию детей дошкольного возраста «Үс хохуун» (4-7 лет) /
У. К. Иванова, Е. В. Кучарова. – Дьокууский : Типография СМИК,
2023. – 64 с.

Агентство СИР НБР Саха

УДК 373.2.037.1(571.56)(072)

ББК 74.100(2Рос.Яку)я7

© АНО ГРД «Лаборатория детства», 2023

© Коллектив авторов, 2023

Иннээжитэ

Быһаары сурук	4
Сабаһаланар ситиһиилэр	6
Ыйдарынан аттарыллыбыт үлэ былаана	8
Сүүрүү, хаамыы, ыстаныы	20
Уунангнааһын	23
Сүрүн эрчиллии	28
Сахалыы оонньюулар	31
Түһаныллыбыт литература	39
Тыныны	41
Илбинии	44

БЫНДАРЫЫ СУРУК

Оскуола иннинээбى оюу саас – оюу сайдыытыггар олус улахан сүолталаах кэрчик кэм. Бу кэмнэг оюу дьоңура, ис уйулбата, уонна эт-хаан өттүнэн сайдар кэмэ. Олох кыра, сатаан сангарбат, кыайлан баатын этиммэт, туту эмит онгорор кыяча суух кыраачаан киши уййанаантан иитиллэн оскуолаца кириэр сааһыгар бэйэтэ туунан эйгэлээх, барыны бары ырытар, толкуйдуур дьоңурдаах киши буола үүнэр.

«Саха сирин кытта тэнгэ улаатабыт» бырайылак чэрчитинэн ыытыллыбыт чинчийни көрдөрөрүнэн, билингни кэм оюото олох кыра сааһыттан компьютер оонньюуларынан умсугуйбуут эбэтэр телефоннга хам хатаммыт оюу буолар. Онтон төрөлпүт оюотун бастатан турган өй өттүнэн толору сайдыылаах буолан улаатарыггар сүрүн болжомтотун уурап. Тоюу диятххээ оюу оскуолаца ўөрөнэр кэмигэр араас экспеемэннэр, олимпиадалар, күрэхтэр тургутууларын ааһар, онтон оскуоланы бүтэргэвингээ талбыт ўөрэйигэр туттарсан кириэр сүрүн сүлталаах кэм кэлэр.

Үөхээ этиллибиккэ олоңуран оюу улаханнык хамсаммат, хамсанылаах оонньюулары оонньюобот, атын оюолору кытарты ыкса алтыспат эбит. Ити барыта оюу дорубуйатыггар буортулаах, кини эт-хаан өттүнэн сайдыытыггар хорумнулаах буолар. Бастатан турган хамсаммат оюу хаанын эргиире бытгаарар, тыынар уорганинара, былчыннара ситети сайдыбат, онон утуу-ха-арђаһа кытатар, харгыстанар, өйүн, толкуйун сайдыыта эмиэ бытгаарар. Оюу бары өттүнэн, этэ-сиинэ уонна өйө-санаатаа биир тэнгник сайдыахтаах.

Бу анал бырагыраамма манык докумуоннарга олоңуран оноһуулунна:

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП - ОП ДО».
4. Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 20.04.2021г. №01-03/607 «О создании сети инновационных площадок по апробации учебно – методического комплекса программы «Кустук» для дошкольного образования в рамках проекта «Полилингвальное образование».
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022г. №1028 «Об Утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования».
6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049 - 13) (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).

Анал бырагыраамма сыала: ођо этин-сиинин, чөл туругун харыстаа-хын уонна бөбөргөтүү, олук ууруу, спорт национальной көрүнгнэрин тунаан сатаан хамсанарга үөрэтии, эт-сиин өттүнэн сайдарыгар көмөлөхүү.

Соруктар:

- ођо этэ-сиинэ, уйулбата, иэйинитэ чөл туруктаах буоларыгар усулубийаны тэрийии;
- эт-сиин, уйулба өттүнэн чөл буолар туругун сайдыытыгар түхаа-йыллыбыт эрчиллиилэри сөнтөөхтүк онгорорун сирии;
- ођо этин-сиинин сүрүн өрүттэрин сайыннарыы (сымсатын, ими-гэхин, тулуурун, түргэнин), ити өрүттэри күннээби олођор сатаан туттарыгар уһийүү;
- бэйэтин көбүлээхининэн, санаатынан этин-сиинин сайдыытыгар эпизигтийнэстээх буоларыгар иитии;
- хорсун, эр санааланыы, бэрээдэктээх буолуу олуктарыгар такайыы;
- үөрэххэ-билингэ уһийуллар дъайымалы үөскэтии (формирование предпосылок учебной деятельности).

Ођо этин-сиинин бөбөргөтөргө "Сказка" уһийаан Лазарь Андреевич Афанасьев – Тэрис "Алаас хамсаныыта" дизэн ааттаах эти-сиини эрчийни тосхолуттан ылан уһийаан саастарыттан ођолору дьарыктыыр уопутуттан онгонуулунна. Бу былыргы төрут хамсаныылары ким баџарар сатырга үөрэ-ниэн сөп. Төрут хамсаныылары сатыр киинин кяхтаах киин дилиллэр. Ону сэргэ Хотугу многоборье көрүнгнэрриттэн наардаан, талан анал бырагыраамма онгонуулунна. Хотугу многоборье – саха норуотун уопсай култууратын быстистыратын ситимэ буолар. Бу спорт көрүнгэ ођо сымса, булугас ёйдөөх, түргэн туттунуулаах, ыараахантан чајыйбат, күүстээх-уохтаах буоларыгар улахан сабыдыяллаах. Кини хамаандада дъайар күүхүн, хас биирдии киин эпизигтийнэхи сүгэрин билэ үөрэнэр.

Анал бырагыраамма үс араас бөлөххө сааһынан арахсан, ођолор тус уратыларын, айылгыларын учуоттаан, элбэх сыллаах уоппукка олођуран уонна бигергэтиллэг онгонуулунна.

Сахабыт норуотун баай үгэнигэр олођуран кэлэр кэнчээри ыччаппытын чөл туруктаах, чин буолалларыгар, ёй-сана, эт –хаан сайдарыгар үлэлэхэргэ төрөлпүттэргэ, ийтээччилирэгэ, уһийааччыларга, орто уонна үрдүк үөрэх кыһаларыгар үөрэнэр дьонгно ананар.

Бырагыраама бириинсиптэрэ

Сүрүн бириинсип – киин олођор ођо саас уһулуччу суолталаах кэрдиис кэм буолар. Ођо бэриллибит бары кэрдиис кэмнэрин (төрүөбүттэн – 1 сааһыгар, 1 – 3 сааһыгар, 3-7 дизэри) толору олороругар, бары өттүнэн сайдан, каяхтанан, ёй-санаа, майгы-сигили, төрут омук уйулбатын уратыларын, кутун-сүрүн, норуот ийтэр төрут үгэстэрийн тутуһан тахсарыгар кыах биэрии.

Ийтээччи ођо сэнгээриитин, билэр-көрөр дьођурун уонна хас биирдии ођо сайдарыгар тус уратытын учуоттаан уопсастыба эйгэтигэр киллэрэн дынинээх олохко уонна үлэжэ бэлэмниир.

1. САБА҆ЛАНАР СИТИНГЭЛЭР

Таһыма	Орто бөлөх (4-5 саастаах)
Намынх	Хамсаныыга биллэр алжастары онгорор. Бэриллибит тэтиими биир тэнгник түппат, ийтээчий көмөтүнэн эрэ сөпкө хамсанар. Төхө да бајаран туран оонньоотор, оонньуу ирдэбилин кэхиэн сөп, атын ожолор оонньуу кэмигэр танаарар алжастарын бэлиетии көрбөт.
Орто	Хамсаныы сүрүн тиэхиникэтин улахан ангарын сатыыр. Эрчиллини көрдөрбүт қэннээ бэйэтэ онгорор. Соројор оонньуу ирдэбилигээр алжас тахсарын уонна кэхиллини өйдөөн көрөр. Оонньуу үгэннigэр, эбэтэр эрчиллиигэ аһара улүүхийн, хаачыстыбатыгар уонна түмүгэр үксүгэр болжомтотун уурбат.
Үрдүк	Хамсанылаах оонньууларга уонна эти-сиини сайннанар эрчиллиилэргэ интириэхэ күүхүрээр. Оонньуу кэмигэр быраабыланы тутуспакка оонньуур табаарыстарын өйдөөн көрөр. Оюу бэйэтин оонньуутугар, үүнээзи хамсаныытыг гар эрдэ үөрэтилийбит эрчиллиилэрин туһанар.
Таһыма	Улахан бөлөх (5-6 саастаах)
Намынх	Уустук эрчиллиилэри бэйэтигэр эрэлэ suoхтук онгорор. Бэйэтин уонна дојотторун сыйналарын өйдөөн көрбөт. Оонньууга улүүхийн оонньуу быраабылатын тутуспат. Эрчиллини хаачыстыбалаахтык толорорго болжомтотун уурбат, ыараханыык ылынаар. Эти-сиини эрчийэр дъарыктарга бајата намынх.
Орто	Эти-сиин хамсаныыларын улахан ангарын сөпкө толорор, ол эрэн күүхүн сите туhamмат. Бэйэтин алжынгагар соројор болжомто уурбат. Оонньуу сорудаын үчүгэйдик толорор, ол гынан баран бэйэтэ оонньууну тэрийсэргэ дъулуспат.
Үрдүк	Эрэллээхтик, чопчутук уонна биир тэнгник тэтиими тутунаан эрчиллиилэри онгорор. Табаарыстарын болжомтотун тардан, оонньууну бэйэтэ тэрийэн ыытар. Хамсанылаах оонньууга халбангаабат интириестээх буолар.

Таһыма	Бэлэмнэний бөлөө (6-7 саасстаах)
Намыһах	Уустук эрчиллийлэри онгоруун ыарыржатар. Атын оёголор уонна бэйэтин тус алхастарын бэлиетии көрбөт. Ооннуу хаамыытыг гар ахаара үлүүгийн, ирдэбили тутуспат. Бэйэн салайыныта сите сайдыбатах, эрчиллии хайдах толоруллыг гар болжомтотун уурбат. Эти-сиини дьарыктанан салыннарыыга сэнгээрийтэ намыһах.
Орто	Эт-сиин хамсаныларыг гар улахан ангарын сөпкө толорор, ол эрэн күүхүн сите туhamмат. Саастылаахтарын хамсаныларын сөпкө съяналыыр, бэйэтин алханыг гар сороюор болжомтотун уурбат (аахайбат). Ооннуу сорудааын учугэйдик толорор, ол гынан бааран бэйэтэ ооннууну тэрийэргэ дьулуспат.
Үрдүк	Эрэллээхтик, чопчуутук уонна биир тэнгник эрчиллийлэри толорор, хамсаны тэтимин уонна ритимин тутар. Сорудаахтарга айымнылаахтык съяныаннаар. Үрдүк ситишиигэ дьулүүн, толоруу түмүгэ хаачыстыбатыттан эмис тутулуктааын өйдүүр. Саастылаахтарын болжомтотун бэйэтигэр тардар, билэр ооннуутун тэрийэн оонньотор. Хамсанылаах ооннууну бигэтик сэнгээрэр.

2. БҮЙДАРЫНАН АТТАРЫЛЫБЫТ ҮЛЭ БЫЛААНА

Бэлэмнэний бөлөх

Хас дъарык аайы эбии тыныны уонна илбинии киирэр, ону сөптөөүн көрөн уһүйаачы бэйэтэ аттаран туһанар. Дъарыктар буоларын курдук орто бөлөххө -20 мунүүтэ, улахан бөлөххө – 25, оскуола иннинээзи саастаах оюнлорго – 30 мунүүтэ буолар. Ооннуу кэннэ тыныныга илбинийг болжомтону ууруохха сөп (1, 2 сыйырыны көр).

№	Дъарык аата	Кирии чаяа		Сурун чаяа	
		Сүүрүү, хаамыы	Уунан-нааын	Сүрүн эрчиллиилэр	Сахалыы оонньюулар
		1	2	3	4
Балаңан ыяа – Улуу суорун					
1	Кылышы	Чэбди-гирдэр сүүрүү Хаамыы	Миигин үтүгүн	Кылышыы Ангар атахха сыйяа олоруу Нартаны атыллааын	Иэс баайсыы
2	Отонноох оноойук	Ыллыгынан хаамабыт Икки колоннаа арахсыы Ойуурга мунума	Хатын-чаан	Кылышыы Ангар атахха сыйяа олоруу Ангар атахха олорон тургуу Нартаны ойуу	Дулҗаны тумнуу
3	Атахха кыянныы	Саһыл хаамыыта Ынах хаамыыта Кутуйах сүүрүүтэ Ат сүүрүүтэ	Турия хаамыыта	Кубахтааын Ангар атахха тургуу-олоруу 4-5 нартаны ойуу (10 барытын)	Бөтүүктэр охсуулыара Кетөх ынаҗы туруоруу
4	Ыйы түмүктуүр аралдыйыны «Хотугу многоборье» видеофильм көрүү. «Yс хоһуун». «Yс хоһуун» памятник туһунан билининнэрии (презентация) https://youtu.be/o5Snv1D_aQ8?si=vQB7W7OdRvdRR27Z https://youtu.be/srD0_FZFae0?si=HQVjgtBonEXJwVNC				

Алтынныы ый – Хотой Айы					
5	Бүлүү эбэм ба-рахсан	Икки ко-луоннаң арахсан хамыны	Баар-жаттан таһаңас сүөкээһин	Ыалдыты көрүү Мээчик хабыны	Балык-сыттар
6	Ойбон	Хаас хаа-мыыта Чохчойон хаамыны Чэбдигир-дэр сүүрүү (5-12 мин)	От охсуну	Үтүлгүү ылышы Сүүхү тобукка тириэрдии Мээчиги аллараттан (үөһөттэн) быраңыны	Ойбонтон уулааңын
7	ДЮСШ (Ус хохуунг-на) дъа-рык	Эхэ хаа-мыыта Эхэ сүүрүүтэ Таба сүүрүүтэ	Кыраа-былынан от мун-ньюу	Сүүсүн тобуккар ти-риэрт Атаххын мооннүүгар уур Мээчиги хабыны, быраңыны	Ким кыайлан турарый? ангар атах-ха туран кэлии
8	Улуустааңы спортивнай күрәх «Уол оюо – кэлэр кэскилббит, Эр киһи – эрэллээх эркиммит»				
Сэтинни – Байанай ыйыа					
9	«Кэдээн»	Туруйя хаа-мыны Ойон иңэр таба	Киис	Кэдээн»(мостик) Тараң оюо	Кыры-нааста-хыны
10	«Сиһим босхо, иэним уунанг-нас»	Эхэ чинэ-рийэр Эхэ сүүрүүтэ Куттаммыт эхэ	Тыыллыны Муора муоржата	Кэдэйэн түс Хардаңаска туруу	Өhөс торбос
11	«Тыа маа-нылаах кыылла-ра»	Эхэ кэлин атахтарынан хаамар Сүүрэн иңэр саңыл	Саңыллар	Кэдэйэн баран хаамп Кэдээнгэ түһэн хаамыны Хардаңаңы эргитэн хаамыны	Aхаан биэр! Хабан ыл
12	«Байанай» күрәх (үнүйаан, КМО, улуус иниинэн)				

Ахсынны – Билгэ Хаан ыйа					
13	Сахам сирэ ба-рахсан	Ohyoхай хаамыыта Тыал	Чороон Күнгэ үөрэбит	Чиккэн, тилэххэ уонна кэтэххэ өйөнөн эбэтэр сүүсکэ уонна атах тумсугар өйөнөн сыйты	Таран оюо Кэтэхтэн тардыныы Дулунгу турууоруу
14	Кэтэххин бөхөргөт	Түүн-кунус Куттаммыт таба	Бүлгүн имитии	Кэтэххэр чиккэйэ үөрэн Кэтэххэр чиккэйэри сатаа	Өhөс торбос
15	Моойгун бөхөргөт	Хайынтар-дьыт хаамыыта Далаха үрдүнэн сүүрүү	Куоска унангна-аынына	Моойгун бөхөргөт – сүүсکэр чиккэйэ үөрэн (үчүгэйдик кыламмыт оюо)	Харах симсии Тобук тарды-ныыта
16	Санга Дыыл				

Тохсунны ый – Танха ыйа

17	Илиигэ хаамыы	Хатыйа үктээн хаамыы Тыал	Тэбиэн	Икки илиигэ хаамыы - атаы өрө тэбэн баран икки илиигэ таннары туран хаамыы Mac тардыныыта	Бөрө Сылгы тэбийтэ
18	Илиигэ кыянныы	Тиингчээн	Саһыллар	Илиигэр тур Илиигэр холкутук хаамп	Хары баттахыы Хапсаҗай туустуута
19	Илиигэ кыянныы	Хангынайт Сүүрэн иһэр саһыл	Күүстээх илиилэр	Сиргэ чиккэйэ сыйтан илиинэн аннынан бэйэнэ өрө көтөүү	Кырынаастар
20	Сахалыы остуул ооннуулара (иэрэгэй, мохсую, тыксаан, хабылык, хаамыска)				

Олунны – Одун Хаан ыйа

21	Хаар, тулам барыта хаар	Хаар эбэ Бөрө»	Оңунаң ытыы	Үйяаһыннаах мээчиги быраҕыы Кубах Наарта ойуу	Тонгуу хаарга ат сүүрдүүтэ
----	--------------------------------	----------------	-------------	---	----------------------------

22	Илиити-гэр эр-чимнээх, тарбаџар кынхтаах	Ыт хаамынта Күнү таарый Канат Үрдүнэн сүүрүү	Күүстээх илиилэр		Күлүгс-тээхин Кырынааста-ны
23	Илиигэ кынаны	Сүүрэн иһэр саһыл	Оёунан ытыы		Кырынаастыр Сылгы тэбии
24	Улуустааы (Республиканской) троеборье күрэж «Игры народов Севера»				

Кулун тутар – Олонхо ыйя

25	Ылланг олоруу	Ооңуй» Баңа Туройа	Ат	Ылланг, иәччәйи тиһәјэр тиийэ ыбыты	Баңананы тэбии
26	Хомуур тустуу	Иккилии буолан сиэттиһэн, аа-дьюо хаамыны	Чороон	Ылланг турруу, маска тирэнэн Илии аннынан урајас маһынан тахсыы	Хомуур тустуу, тонгуу хаарга
27	Ылланг турруу	Баңа Туройа	Ат Чороон	Ылланг, иәччәйи тиһәјэр тиэрдии	Баңананы тэбии
28	Үңүйаан тэлгэхетигэр ыйы түмүктүүр спортивнай хаамыылар, хайындардаанын				

Муус устар – Айыыһыт ыйя

29	Тараһа-җын бөхөргөт	Эһэ кэлин атахтарынан хаамар Эһэ сүүрүүтэ Сүүрэн иһэр саһыл	Таба	Тэкээт, икки илиигэ тирэнэн баран атаы иннин диэки өрө тэбэн олоруу Атаы кыайыы	Ыт буутун охсуута
30	Тараһа күүхэ	Чэбди-гирдэр сүүрүү	Көтөн иһэр чыынчаах	«Атаххын холкутук көтөх»	Көтөх ынааы туруор Ойбонтон уулааын

31	Атаң холкутук кыай	Барабыай Сүүрэн иһэр саһыл	Таба	Чыычаах – атаңы иннин диэки чиккәччи тэбэ сылдъан илиигэ хаамыы	Ыт буутун охсуута Ойбонтон уулааһын
32	Улуус, нэшилиэк инигэр баар норуот киэн туттар сирдэринэн экспкурсиялар (Олонхо дьиэтэ, Музей, Кыайыны болуоссата, библиотекалар, успуорт оонньюур былассааккалара, сквердэр уо.д.а.)				

Үлам ыйя – Саха санга сыла

33	Үс хоһуун, стадион-на дъарыкта-ны	Иккилии буолан ко-луоннаң аа-дью хаамыы	Хатынгар	Күөрчэх (салтто) сал-гынна эргийн баран тура түс	Күрэхтэ-нийилэх оонньюулар: Ат буолан сырсыы, Былаа-тынан таһыйсыы
34	Күөрчэх-тэни	Чэбди-гирдэр СҮҮРҮҮ	Акробаттар	Сиргэ күөрчэхтэн Илии нөнгүө күөрчэхтэн	Дулбаалаах сиринэн хаамыы
35	Оо, Бүлүү мин таптыыр өрүүһүм	Икки ко-луоннаң арахсан хаамыы	Баар-жаттан таһаас сүөкэхин	Балык уу инияттэн өрө ыстанар, олорон эрэн өрө ыстангалааһын	Мунха-лааһын
36	Сылы түмүктүүр эти-хааны тургутар оонньюулар, күрэстэр «Оюу ыһынаң»				

Улахан бөлөхтөр

№	Дъарык аата	Киирии чааха		Сурун чааха	
		Сүүрүү, хаамыы	Уунанг-нааһын	Сүүрүн эрчиллийлэр	Сахалыы оонньюулар
		1	2	3	4

Балаңан ыйя – Улуу суорун

1	Кылышы	Чэбдигирдэр СҮҮРҮҮ Хаамыы	Миигин үтүгүн	Кылышы Наартаны атыллааһын	Иэс баайсыы
---	---------------	------------------------------	---------------	-------------------------------	-------------

2	Отон-ноох оноойук	Ыллыгынан хаамабыт Ойурга мунума	Хатынчаан	Ангар атахха кылыйыы, атаы солбуунаран	Дулҹаны түмнүү
3	Атахха кыаныы	Саһыл хаамыыта Ынах хаамыыта Кутуйах сүүрүүтэ	Туруйя хаамыыта	Куобахтааһын; 4-5 наартаны ойуу (10 барытыйн)	Көтөх ынаңы туруоруу
4	<p>Нийти түмүкчүүр аралдыйыны «Хотугу многоборье» видеофильм көрүү. «Үс хоһуун». «Үс хоһуун» памятник туунан билиннэрии (презентация) https://youtu.be/o5Snv1D_aQ8?si=vQB7W7OdRvdRR27Z https://youtu.be/srD0_FZFae0?si=HQVjgtBonEXJwVNC</p>				

Алтынныы ый – Хотой Айыны

5	Бүлүү эбэм ба-рахсан	Икки колуон-наңа арахсан хамыы	Баар-жаттан таңас сүөк-кәэхин	Ыалдыты көрүү Мээчик хабыы	Балыксыттар
6	Ойбон	Хаас хaa-мыыта Чэбдигирдэр сүүрүү (5-12 мин)	От охсуу	Сүүһү тобукка тириэрдии Мээчиги алла-раттан (үөһөттэн) быраңыы	Ойбонтон уулааһын
7	ДЮСШ (Үс хоһуун-на) дъа-рык	Эhэ хаамыыта Таба сүүрүүтэ	Кыраа-былынан от мунньюу	Сүүскүн тобуккар тириэрт. Мээчиги хабыы, быраңыы	«Ким сатыыр?» ангар атахха турган кэлии
8	<p>Улуустааңы спортивнай күрэх «Уол оюо – кэлэр кэскилбит, Эр киhi – эрэллээх эркиммит»</p>				

Сэтинныи – Байанай ыйыа

9	Кэдээн	Туруйя хаамыы Ойон иhэр таба	Киис	Кэдээн (мостик) Тараң обо	Кырынаастаңы
10	Сиһим босхо, иэним уунанг-нас	Эhэ чинэрий-эр Күттаммыт эhэ	Тыыллыны Муора муоржата	Кэдэйэн түс Хардаажаска туруу	Өhөс торбос

11	Тыа маа-нылаах кыыл-лара	Эхэ кэлин атахтарынан хаамар Сүүрэн иһэр саһыл	Саһыллар	Кэдэйэ ўөрэн Ураџаы эргийни	Aхаан биэр! Хабан ыл
12	«Байанай» күрэхтээх аралдыйыны				
Ахсынны – Билгэ Хаан ыйа					
13	Сахам сирэ ба-рахсан	Ohyoхай хаамыыта Тыал	Чороон Күнгэ ўөрөбйт	Чиккэн. Тилэххэ уонна кэтэххэ ѡйөнөн эбтэр сүүсکэ уонна атах тумсугар ѡйөнөн сыйты.	Таранг оёо Кэтэхтэн тардыбыны Дулунгу туруоруу
14	Кэтэх-хин бөхөргөт	Түүн-күнүс Куттаммыт таба	Бүлгүн имитии	Чиккэйэри сатаа	Өхөс торбос
15	Моойгун бөхөргөт	Хайындардыгт хаамыыта Даалаха урдуунэн сүүрүү	Куоска тыыл-лангнаанына	Моойгун бөхөргөт - сүүскэр чиккэйэ ўөрэн (учу-гэйдик кыаммыт оёо)	Харах сим-сии Тобук тардыбыната
16	Санга Дыыл				
Тохсунны ый – Танха ыйа					
17	Илиигэ хаамыы	Хатыйа үктээн хаамыы Тыал	Тэбиэн	Икки илиигэ хаамыы - атаҕы туттаран баран икки илиигэ хаамыы	Бөрө Тарбаха тардыбыны
18	Илиигэ кыаныы	Тииңчээн	Саһыллар	Илиигэр тур Илиигэ хаамп	Хары баттаҕыны
19	Илиигэ кыаныы	Ханғыыыт Сүүрэн иһэр саһыл	Күүстээх илиилэр	Сиргэ чиккэйэ сыйтан илиинэн анныынан бэйэни өрө көтөүү	Кырынаастар
20	Сахалыы оствуол ооннуулара (иэрэгэй, мохсую, тыксаан, хабылык, хаамыска)				

Олуннью – Одун Хаан ыйя					
21	Хаар, тулам барыта хаар	Хаар эбэ Бөрө	Оңунаң ытыы	Куобахтааһын Кылыйыны Ыйааһыннаах мээчиги бырајыы	Тонгуу хаарга ат сүүрдүүтэ
22	Илии-тигэр эрчим-нээх, тар-баџар кылах-таах	Ыйт хаамыыта Күнү таарый Канат үрдүнэн сүүрүү	«Күүстээх илиилэр»		Күлүүс-тээхин Кырынаастааһыны
23	Илиигэ кыланыы	Сүүрэн иңэр саһыл	Оңунаң ытыы		Кырынаас-тыыр Сылгы тэбииитэ
24	Унудаан иһинэн күрэх «Үс хоныун»				

Кулун тутар – Олонхо ыйя

25	Ылланг олоруу	Ооҗүй Баџа Туруйя	Ат	Ылланг, иәччәңи тиһэңэр тийиэ ытыы.	Баџананы тэбии
26	Хомуур туствуу	Иккилии буолан сиэттиһэн, аа-дуюо хаамыы	Чороон	Ылланг туруу, тирэнэн Илии аннынан урајас маһынан тахсыы	Тонгуу хаарга сүүрүү
27	Ылланг туруу	Баџа Туруйя	Ат Чороон	Ылланг, иәччәңи тиһэңэр тиэрдии	Баџананы тэбии
28	Унудаан тэлгэһетигэр ыйы түмүктүүр спортивнай хаамыылар, хайынардааһынын				

Муус устар – Айыыһыт ыйя

29	Тара-хаңын бөөжөргөт	Эһэ кэлин атахтарынан хаамар Барабыай Сүүрэн иңэр саһыл	Таба	Тэкээт, икки или-игэ тирэнэн ба-ран атаы иннин диехи өрө тэбэн олоруу	Ыйт буутун охсуута
30	Тараһа күүхэ	Чэбдигирдэр сүүрүү	Көтөн иңэр чыычаах	Атаххын холку-тук көтөх	Ойбонтон уулааһын

31	Атаңы холкутук кыйай	Барабайай Сүүрэн иһэр саһыл	Таба	Икки илиигэ өйөнөн туран атаңы өрө көтөүү, хамсатыы	Ыт буутун охсуута
32	Улуус, нэһилиэк иһигэр баар норуот киэн туттар сирдэринэн экспкурсиялар (Олончо дъиэтэ, Музей, Кыайыны болуоссата, библиотекалар, успуорт оонньюур былассааккалара, сквердэр уо.д.а.)				

Ыам ыйя – Саха санга сыла

33	Үс хоһуун, стадионға дъарыктаны	Иккiliи буолан колуоннаң аа-дью хаамыы	Хатыннар	Күөрчэх, сэрэнэн маакка эргийэн баран турда түүү (иннинэн, кэннинэн – сатыр оёлор)	Күрэхтэниилээх оонньюулар: Ат буолан сырсыы, Былаатынан таһысыы
34	Күөрчэхтэни	Чэбдигирдэр сүүрүү	Акробаттар	Сиргэ қүөрчэхтэн. Илии нөнүө қүөрчэхтэн	Дулභалаах сиринэн хаамыы
35	Оо, Бүлүү мин таптыыр өрүнүм	Икки колоннаң арахсан хаамыы	Бааржаттан танаңас сүөкәэһин	Балык уу иһиттэн өрө ыстанар, олорон эрэн өрө ыстангалааһын	Мунха-лааһын
36	Сылы түмүктүүр эти-хааны тургутар оонньюулар, күрэстэр «Оюо ыйыаңа»				

Орто бөлөх

Орто бөлөххө кыраларын быһыбытынан дъарык үксүн оонньюу быһыбытынан киирэр. Ийтээччи үһүйааччыны кытта тэнгнэ сыйлдыыһара ирдэнэр.

№	Дъарык аата	Кирии чаяна		Сурун чаяна	
		Сүүрүү, хаамыы	Уунанганааһын	Сүрүн хамсаныылар	Сахалыы оонньюулар
		1	2	3	4

Балаңан ыйя – Улуу суюрун

1	Билсиһии	Хаамыы арааһа	Миигин үтүгүн	Икки атажха ыстангалааһын	Былаатынан таһысыы
2	Отонноох онгоойук	Ыллыгынан хаамабыт	Хатынчаан	Икки атажха ыстангалааһын	Эриэхэ хомуйуута

3	Куобах-чааннаар	Саыл хаамыыта Ынх хаамыыта	Туруйа хаамыыта	Куобахтаанын	Таба бырах
4	Үйи түмүктүүр аралдыйыны «Ойуурга күүлэйдээжин»				
Алтыннын ый – Хотой Айыны					
5	Дьиэрэн-кэй	Икки колуоннаа арахсан хамыны	Күнгэ ўөрэбит	Үалдьыты көрүү	Балыксыттар
6	Дьиэрэн-кэй	Кутуйах сүүрүүтэ	Киис	Сүүхү тобукка тириэрдии (олорон эрэн)	Күлүк көрүнүү (үтүктүү)
7	Хайынгар	Хаамыны арааһа	Саыллар	Ангар атаахха туруу	Дүлбәнны тумнуу
8	Үйи түмүктүүр аралдыйыны «Салгынгы хаамыны»				
Сэтинни – Байанай ыйыа					
9	Мээчик	Эхэ чинэрийэр Куттаммыт эхэ	Муора мууржата	Тараң оёо	Хабан ыл
10	Чыынчаах	Туруйа хаамыыта	Киис	Ураажаы эргийни	Чыынчаахтар көтүүлэрэ
11	Тыя маанылаах кыила	Сүүрэн иһэр саыл	Саыллар	Чиккэн	Aхаан биэр!
12	Үйи түмүктүүр аралдыйыны – Баай Байанай				
Ахсынны – Билгэ Хаан ыйыа					
13	Сахам сирэ баражсан	Ohyoxай хаамыыта	Күнгэ ўөрэбит	Палкалаах хамсаныылар	Таайынг
14	Күүстээх илиилэр	Куттаммыт таба	Бүлгүн имитии	Чиккэйэри сатаа	Түүн-күнүс
15	Моойгун бөөжөргөт	Далаа урдүнэн сүүрүү	Куоска тыылланнааына	Балык уу иһиттэн өрө ыстанар, олорон эрэн өрө ыстангалааын	Харах симсии

16	Санга Дыыл					
Тохсунныу ый – Танха ыйа						
17	Илии күүхэ	Хатыйа үк-тээн хаамыы Тыал	Тэбиэн	Икки илиигэ тардыныы	Тарбах тардыбыны	
18	Илиигэ кыаныы	Тиинчээн	Саһыллар	Илиигэ хаамп	Тарбах таайсыы	
19		Сүүрэн иһэр саһыл	Күүстээх илиилэр	Сиргэ чиккэйэ сыйтан илиинэн аннынаан бэйэни өрө көтөүү	Таба охсунуу	
20	Сахалыы ооннууу – МОХСУО (Бэрбээкэйинэн ооннууу)					
Олоннуу – Одун Хаан ыйа						
21	Хаар, туlam барыта хаар	Хаар эбэ Бөрө	Оңунан ытыы	Куобахтааһын Кылыйыы Дьиэрэнгкэй	Күлүүстээхин	
22	Илиити-гэр эр-чимнээх, тарбаџар кыахтаах	Ыйт хаамыыта Күнү таарый	Күүстээх илиилэр		Сыал бырабыы	
23		Сүүрэн иһэр саһыл	Оңунан ытыы		Кутуйах сүүрдүү	
24	Сахалыы оствуол ооннууулара (тыксаан, иэрэгэй)					
Кулун тутар – Олонхо ыйа						
25	Ылланг олоруу	Ооҗүй Баҗа	Ат	Ылланг, иәччэёни тиһёжэр тиййэ ыытыы	Түүн-күнүс	
26		Иккилии буюлан сиэттиһэн, аа-дьюо хаамыы	Чороон	Ылланг туруу, тирэнэн	Атак тэпсии	
27		Баҗа Туруйя	Ат Чороон	Ылланг, иәччэёни тиһёжэр тиэрдии	Үтүлүк ылыны	
28	Сахалыы хамсаныылаах ооннууулар					
Муус устар – Айыыһыт ыйа						
29	Тараһа-бын бөөжөргөт	Сүүрэн иһэр саһыл	Таба	Атажхын холкутук көтөх, сыйтан эрэн	Ойбонтон уулааһын	

30		Чэбдигирдэр сүүрүү	Көтөн иһэр чыычаах	Сытан эрэн, атаёын туттаран баран олорор	Күөләнийи
31	Атаёы холкутук кыйай	Барабайай Сүүрэн иһэр саһыл	Таба	Икки илингэ өйөнөн турган атаёы өрө көтөүү, хамсаты	Дулҗа үрдүнэн хаамыы
32	Сааскы хатыны				
Ылам ыйя – Саха санга сыла					
33	Айылца-лыын алтыны	Иккилии буолан колуоннаңа аа-дъую хаамыы	Хатыннар	Таабырын таайсыы, оствуору-йалаһыы	
34	Оо, Бүлүү мин таптыыр өрүүм	Чэбдигирдэр сүүрүү	Акробаттар	Куобахтааһын Дьиэрэнгкэй Кылыйыы	Дулҗалаах сиринэн хаамыы
35		Икки колуоннаңа арахсан хаамыы	Бааржаттан танаңас сүөккээhin	Ыстаныы	Мунха Ohyoхай
36	Сыллы түмүктүүр эти-хааны тургутар оонньуулар, күрэстэр «Оюо ыңылаңа»				

3. СҮҮРҮҮ, ХААМЫЫ, ҮСТАНЫ

Ханнык баңарап эти-хааны эрчийэр дъарыктар оюну дъарыкка, эрчиллиигэ бэлэмниир хаамыыттан, сүүрүүттэн саҗаланалларын бары билэббит. Ођо уобараска киирэн үөрэ-көтө дъарыктанарыгар анаан бу манык хаамыы, сүүрүү, ыстаныы онгохулунна.

Хаамыы	Сүүрүү
«Хаамыы, тыыныы» - сүүрэн баран эмискэ тохтообокко, аа дьюо хаама хаама чөлүгэр түүгөр дылы тыынарын эрчийиэхтээх.	«Чэбдигирдэр сүүрүү» - ођо кылајын ылбакка эрэ чэпчэкитик, ыксаабакка сүүрүү буолар. 5-10 мүнүүтэ сүүрүөн сөп, улаханнык иилистибэkkэ, ол аата ођо итинник сүүрэн сылайбат, этэ хаана үүктар.
«Үллэгынан хаамабыт» - хаамыы биир көрүнгэ буолар. Манна көнөтүк, мээнэ атађы тэбизлээбэkkэ синнигэс киһи атађа батар суолунан хаамааын буолар эбэтэр ойур иһинэн, ођо бэйэтэ ыллэгыгэ өйүгэр онгорон хаамыыта.	«Ойурга мунума» - ыһыллан сүүрүү, хомуллуу. Ођолор болжомтолоругар сүүрүү, хаамыы буолар. Ођо ким кэнниттэн, унга эбэтэр хангас ханнык дојоро туруохтаа-бын чопчу билийтэ буолар. Ођолор ийтээччи сангатынан ыһыллан баран, сүүрэклээн, оонньоон, эбэтэр үнкүүлээн баран ийтээччи сигналынан миэстэлэрин булуулара. Устэ түөртэ хатыльяаха сөп.
«Икки колуоннаца арахсыы» - биир биир хааман иһэн ийтээччи сорудађынан икки колуоннаца арахсан хаамаллара ођо болжомтотун, улахан киһи тылын чопчу өйдөөн истэригэр үөрэтэр.	«Ат сүүрүүтэ» - тобугу өрө көтөжөн, сиһи көнөтүк тутан, илиилэрин иннингэр көнөтүк уунан, (көхсүгэ сыйыары, өттүккэ) тутан сүүрүү.
«Інах хаамыыта» - тилэххэ лаппа үктээн ыксаабакка хаамааын, илиитин кэтэх тардыстан тутар.	«Таба сүүрүүтэ» - атађы иннингэр өрө тэбэн сүүрүү, илиилэрин үөһэ өрө уунан мус курдук тутуу эбэтэр кириэстии иннингэр уунар.
«Хаас хаамыыта» - чохчойон олорон илиини тобукка, өттүккэ эбэтэр кэтэх тардыстан хаамыы.	«Ойон иһэр таба» - ођо илиилэрин кириэстии иннингэр уунан, атађы иннингэр өрө тэбэн сүүрэн иһэн иннингэр өйүгэр онгорон көрбүт мэхэйи ойуу

«Эхэ хаамынта» - тингилэх ис-тас кырыларынан үктээн хаамын, илиини сараччы тутан.	«Сүүрэн иһэр саһыл» - атак төбөтүгээр кыраһыабайдык чэпчэкитик сүүрүү, ођо уобараска киирэр. Онуухай хаамынта. Хантас атаын илин, унга атаын кэлин ууран, илийлэртэн сиэттихэн күн эргиирин батынха хаамын.
«Туруй хаамынта» - атаын бытаанынк өрөө көтөвөн ыраах ууран, илийни сис туттан хаамын.	
«Эхэ чинэрийэр» – тингилэх ис-тас кырыларынан үктээн кэннинэн хаамын, илиини сараччы тутан	«Куттаммыт эхэ» - тингилэх ис-тас кырыларынан үктээн кэннинэн хаамын, илиини сараччы тутан кэннинэн аа дьоу сэрэнэн сүүрүү.
«Эхэ кэлин атахтарынан хаамар» - ођо чохчийон олорон, атахтарын тарбахтарынан сиргэ тирэнэр уонна хаамар, илийлэрин ойођоско саратар.	«Куттаммыт таба» – ођо төттөрүтээраы (унга-хантас) сүүрүүтэ.
«Түүн-күнүс» – бытаанынк, ыксаабакка эрэн сороюр хараын көрөн, сороюр симэн хаамын.	«Тыал» – ийтээччи сигналынан (свисток тыаһынан) сүүрүү тэтимин бытаардан, түргэтэтэн, тэтимирдэн биэрии.
«Хайындардын хаамынта» – бытаанынк атак тилэжин сиртэн араарбакка сохон хаамын.	«Далаха үрдүнэн сүүрүү» – ођо сүүрэн иһэн (2-3 миетирэ үүннэах, 10 сантиметр кэтиттээн линияны залга икки өттүнэн тардьяаха сөп) муостаттан тахсыбакка туоруухаах, линиятын тутуухохтаах.
«Хатыя үктээн хаамын» – илийлэрин өттүккэ (сис туттан) хаамар, атаын үөрэ-дьөрэ хатыяа тэбэн хаамынта.	«Тииңгчээн» – сүүрэн иһэн кэмиттэн кэмигэр ыстанан ыла-ыла сүүрэр.
«Хангыыт» – хангыылаах киши сүүрэрин үтүктэн хаамар (муостаттан атаын араарбакка сохон), ол хааман иһэн «хаар чөмөүн» (мэһэйи) үрдүнэн ойор.	«Канат үрдүнэн сүүрүү» – ођо сүүрэн иһэн (2-3 миетирэ үүннэах, 4-5 сантиметр кэтиттээн линияны залга икки өттүнэн тардьяаха сөп) синьигэс канаты туоруухохтаах линиятын тутуухохтаах.
«Хаар эбэ» – илиитин сис туттан баран аа дьоу хааман иһэн ийтээччи ыйытынан унга-хантас ойођохуунан ыстанын.	«Бөрө» – атаралаан, ыһыллангнатан сүүрүү.

«Ыт» – оёо түөрт атахха туран (ытыстарынан тобуктарынан тирэнэн) хаамар.	«Күнү таарый» – сүүрэн иһэн илийлэрин солбууңнара сылдъян ўөһөө ыйаммыт күнү өрө ыстанан таарыйан аахар.
«Ооңуй» – оёо ыксаабакка тиэрэ түһэн баран ытышынан тилэжинэн тирэнэн хаамар.	«Кутуйах сүүрүүтэ» - оёлор чэпчэ-китик, атахтарын төбөтүгээр эбэтэр тингилэххэ тываха суюхтук бытыгыратан сүүрүүлэрэ.
«Баңа» – чохчойон олорон илиитин муостаңа уурган, илиитинэн уонна аташынан көмөлөһүннэрэн ыстаныы.	«Турия» – оёо сис туттан, тобуктарын өрө анныан дьиэрэнкэйдээн сүүрээр. «Эхэлии сүүрүү» – сүүрүүгэ уолаттар эрэ կытталлар. Хамаанды биэрдэххэ, илиилэринэн аннынан өрө ыстанан, атахтарын түөстэригээр тиэрдэн тэнгигэ түһэн сүүрэллэр

4. УУНАНГНААЫН (растяжка)

Уунаңнааыны киһи эрэ барыта сатыр буотах. Сир үрдүгөр баар тыынар тыыннаах харамайдар бары да уунаңнаан эттэрин-хааннарын унгууннаараллар. Ол курдук биңиги, ийтэеччилэр, оюлорбутугар сөптөөх уунаңнааыннары аттаран күннэтэ эти-хааны эрчийэр эрэ дъарыкка буолбакка, күннээби олохпутугар, араас дъарыктаныларга, физминуткаларга туттабыт. Хас биирдии уунаңнааыны тус-туспа ааттаах, ою ойүгөр ойуулаан көрөр дьоңурун сайыннааран оруолга килләрии ийтэеччи туспа албана буолар, 4-6 төгүл хатыланар.

Уунаңнааыны толорууга оюо этэ, былчынга ыалдыя суохтаах диэн сүолталаах. Сэрээс суюх – дарбааннаах хамсанылылары эпсэри эккирэтийни, сыйыа- баайа элбиирдиттэн туттунуохтаах.

Уунаңнааын туһатын туһунан кылгастык былаарабыт:

- бывчынг тулууруун үрдэтии;
- хаан эргириин уонна диириник тыынарын күүһүрдүү;
- хаптаңай уллугаңы профилактикалааын;
- бывчынг уонна ингиир уунуутунан оюо этин-сиинин имигэхин үрдэтии;
- сүүхөөх уонна тоноңос хамсааыннарын тупсарыны.

Ханнык турукка уунаңнааын көнүлләммэтий:

- тоноңос унгуоңа ыалдъар буоллаңына;
- артриттаах уонна радикулиттаах;
- тыынар уорганныар ыарылыларын сыйтырхайыыта, ол иңгэр аллергия.

Уунаңнааын көмөтүнэн сүүхөөх хамсааына улаатар, бывчынг, ингиир имигэс буолуута үксүүр. Ону таһынан тулуурдаах уонна сатабылаах буолуу иитиллэр.

«Миигин үтүгүн»

Т.Б. - Көнөтүк турабыт, атахпыт, сиспит, төбөбүт көнө.

1-2 - Унга дизки төбөбүтүн хайыныннарабыт, сынгаахпыт санныбыт үөһө өттүнэн. 1-2 ахсааннга тутабыт.

3-4 - Хангас хайыннабыт, 3-4 ахсааннга тутабыт.

Т.Б. - Көнөтүк турабыт, атахпыт, сиспит, төбөбүт көнө, илиибит өттүккэ.

- Төбөнү төңкөтөн сынгааңы түөскэ сыйыаран 4 сөкүүндэ тутан туруу, холкутук тыыны. 3-4 хатылаан.

«Хатынчаан»

Т.Б. - Сиспит көнө, атахпыт санныбыт кэтигинэн үктуүбүт, төбөбүт көнө.

1 – Илиибит ытышын инирдье тутан көнөтүк үөһө уунабыт. Хатын маңы хараахпыттыгар көрдүбүт.

2 – Илиибитин ессө үөһээ, өрө тардан уунабыт 3-5 сөкүүндэ. Үрдүк кырахылбай хатынг күнгнэ тардынтар.

- Сини хамсатан илиилэрбитетинэн унга-хангас далбаатыбыт. Тыал түстээ.

- Илиибитин аллараа түхэрэбит. 4-5 төгүл онгоробут, холкутук тыынабыт.

«Туруйга хаамыыта»

Т.Б. – Көнөтүк истиэнээж өйөнөн турабыт.

1 - Хангас тобукпутун унга санныбыт дийкки үөхэ көтөөбүт.

2 - Илиилэрбитинэн көмөлөхүннэриэхпитин сөп, бу балаһыаннъаны 5-6 сөкүүндэ тутабыт.

3- Унга атахпытын хангас санныбытыг гар тардабыт.

4 - Илиибитинэн тардан көмөлөхүннэриэхпитин сөп.

Т.Б. – Көнөтүк истиэнээж өйөнөн турабыт.

1 - Хангас тобукпутун унга санныбыт дийкки үөхэ көтөөбүт.

2 - Илиилэрбитин тэнгэ үөхэ тахарабыт, бу балаһыаннъаны 5-6 сөкүүндэ тутабыт.

3 - Унга атахпытын хангас санныбытыг гар тардабыт.

4 - Илиибитинэн көтөр кынатыны тэнгэ далбаатыбыт.

«Баржаттан танаңас сүөккээхинэ»

1 түүхмэх Т.Б. - Иннибитигэр олоппою бына холоон 30 см. тэйиччи уурабыт. Атахпытын санныбыт кэтигинэн, көнөтүк турабыт.

1 - Тобуктарбытын бакытан, аа дью төнгөйөн ытыстарбытын олоппоско уурабыт.

2 - Төбөбүтүн, сиспитин биир балаһыаннъаца 5-10 сөкүүндэ тутабыт. Холкутук тыынабыт.

2 түүхмэх "Атах тарбаын таарыйы". Бу уунантнааын бастакыга майгынныыр.

Т.Б. - Атахпытын санныбыт кэтигинэн уурабыт, тобукпутун кыратык бакытабыт.

1 – Аа дью төнгөйөн тарбахтарбытынан атахпытын таарыйыахтаахпыйт.

2 - Төбөбүт, сиспит ыалдьыя суюхтаах, биир балаһыаннъаца 3-5 ахсаангыа дылы тутабыт. Холкутук тыынабыт.

3 түүхмэх «Муостаны таарый»

Т.Б. - Атахпытын санныбыт кэтигинэн уурабыт, тобукпутун кыратык бакытабыт.

1 – Аа дью төнгөйөн ытыстарбытынан муостаца лаппаччы ууруохтаахпыйт.

2 - Төбөбүт, сиспит ыалдьыя суюхтаах, биир балаһыаннъаца 3-5 ахсаангыа дылы тутабыт. Холкутук тыынабыт.

«От охсуу»

Т.Б. - Атахпытын киэнгник тутабыт, тобукпутун бакытабыт, сиспит көнө. Холкутук тыынабыт.

1 - Илиибитин санныига тийэж көтөүүн.

2 - Хангас илиибитин түөспүтүгэр сыйыары тутабыт, ытыстарбыт муоста дийкки умса аннары (хотууру тутан турар курдук сананабыт).

- Сиспитин илиибитин кытта тэнгэ ыксаабакка уна хайынабыт, өттүкпүт хамсаабат.

– Т.Б. Онтон биир өттүбүтүгээр эргийэбит.

«Кыраабылынан от мунинь»

Т.Б. – Атахпытын сарын кэтигинэн үктүүбүт, тобукпутун, сиспит көнө, холкутук тыынабыт.

1 - Хангас илиибитин түөспүтүнэн, унга илиибит өттүкпүтүнэн тутабыт (кыраабылы тутан туар курдук санаан туттабыт).

2 - Тобукпутун бакытан, икки илиибитин, төбөбүтүн тэннэ тутан унга диехи төнкөйөбүт, өттүкпүт хамсаабат, сиспит эрэ хамсыыр, манык балаыланнъянаны 3-4 сөкүүндэ тутабыт.

– 1 балаыланнъяа төннөбүт, онтон унга онгоробут.

«Киис»

Ийтээччи: Кииспит утуяа сыппыт. Сарсыарда буолуута унуктубут.

Оюлор - Кииспит турган тыылланыыр. Куобурука түөрт атах буолан турган көхсүбүтүн бөкчөтөбүт. Тилэхпит муостаттан арахсыбат, сиспитин үөхэ таһарабыт. Холкутук тыынабыт, аёйяах сөкүүндэ турал түхэбүт. Онтон сиспитин көннөрөбүт. Билигин испитин сиргэ түхэрэ сатыбыт. З онгоробут.

«Муора муоржата»

Т.Б. - Оюлор муостаа куобурук тэлгээн умса сыталлар, илиилэрэ буттарыгар систа, бийтэр тонголохторуттган токутан куобурукка тайаналлар.

1 – Илиилэринэн көмөлөхүннэрэн системин кэдэтэн төбөлөрүн үөхэ көтөвөн 2-3 сөкүүндэ туталлар уонна «МУОРАА» диэн сангараллар.

2 – Төттөрү сыталлар.

3 – Атахтарын өрө көтөөллөр уонна «МУОРЖАА» диэн сангараннаар 2-3 сөкүүндэ туталлар.

4 - Төттөрү сыталлар, 2-3 хатылыыллар.

«Саңыллар»

Т.Б. – Иккилии буолан тобуктаан утарыта тураллар.

1 – Унга атахтарын өрө көтөөн таһаараллар (utarыта турган атахтарын көрсөллөр).

2 – «МИН САҢЫЛЧААММЫН» диэн сангараллар.

3 - Атахтарын хамсаталлар, 2-5 сөкүүндэ тураллар.

4 - Т.Б.төннөллөр. Хангас атахтарын көтөөллөр. 3-4 хатылыыллар.

«Күнгэ үөрэбүт»

Т.Б. - Атахпытын санныбыт кэтигинэн көнөтүк үктээн турабыт, холкутук тыынабыт.

1 - Илиибитин көнөтүк үөхэ аа дьюо уунабыт, ытыспит инирдье.

2 – Үөхээ тардыстабыт.

3 – Атахпыт төбөтүгээр турган өссө өрө тахсабыт. Манык 5-8 сөкүүндэ турабыт.

– Т.Б.төннөбүт. 3-5 хатылаан.

«Ојунан ыттыы»

Т.Б. - Атахпыт санныбыт кэтигинэн көнөтүк турабыт. Тарбахтарбыт төбөлөрүн утарыта тутан түөспүтүгээр сыйнары тутабыт. Илиилэрбитетин араарбакка (уунан) токурутан унга-хангас санныбытын таарыйабыт. Сиспит, төбөбүт көнө. Холкутук тыынабыт. 3-5 онгоробут.

«Таба»

Т.Б. - Чохчойон олорон, илиилэрин ытыстарын чэчэгэйдэригэр сыныа-
раллар. Көнөтүк утары көрөллөр. Чохчойон көнөтүк туттан иннилэрин
дизэки бараллар. Чэчэгэйдэриттэн ытыстарын араарбакка тарбахтарын са-
раталлар. Таба муоун санаталлар.

Ийтээччи «Табалар муостара ханнаный?», - диэн ыйыттаңына оюлор
тарбахтарын хамсаталлар, чэчэгэйдэриттэн ытыстарын араарбакка. Туран
төттөрү кэлэллэр, онтон эмиэ бараллар.

«Чороон»

Т.Б. - Көнөтүк атахпытын холбоон турабыт, ытыстарбытын сыныа-
ры тутан сынаахпыт аннынан тутабыт. Салгын ыларга илиибитинэн сы-
наахпытын ёре ўөхө үтэбит. Салгын таһаарапбытыгар кыратык чохчойобут,
тобуктарбытын туора ыытабыт. Атахпытын көннөрбеккэ илиилэрбитин
յөхө туора уунабыт, уонна «ЧОРООН» диэн сангарабыт. 3-5 хатылыбыт.

«Бүлгүн имитии»

Т.Б. - Көнөтүк турабыт, атахпыт санныбыт кэтитинэн, тобукпутун кы-
ратык токурутабыт, илиибит өттүккэ. Холкутук тыынабыт.

1 - Саннныбытын кэннибитигэр ыытабыт, 3-4 сөкүүндэ тутабыт.

2 - Саннныбытын иннин дизэки ыытабыт, эмиэ 3-4 сөкүүндэ тутабыт.
4-5 төгүл хатылыбыт.

«Куоска тыыллангныыр»

Т.Б. - Коврикка түөрт атах буолан турабыт, атахпытын холбуу тутабыт.

1 - Көхсүбүтүн бөгдьөтөн ўөхө таһаарабыт. Итинник балаыннаны
3-4 сөкүүндэ тутабыт.

2 - Көхсүбүтүн кэдэтэн испитин муостаңа тиэрдэ сатыахтаахпыт, төбө-
бүт ўөхөэ, илиилэрбит токуруйаллар. Ол быыыыгар «МЯЯЯУУУ» диэхтэрин
сөп. 3-4 хатылыбыт.

«Ат»

Т.Б. - Түөрт атах буолан тобуктаан турабыт.

1 - Тобукпутунан уонна илиибит ытыынан тирэнэн аа-дьюо хаамабыт.

2 - Төбөбүтүн аллараа уңа төңкөтөн от сиир курдук хамсатабыт.

3 - Төбөбүтүн аллараа хангас төңкөтөбүт.

4 - Ат сангатын үтүктэн «АННЬАҢАА» диэн санга таһаарабыт. 4-6 хатылыбыт.

«Тэбиэн»

Т.Б. - Сарыммыт кэтитинэн атахпытын үктээн көнөтүк турабыт.

1 - Илиибит тарбахтарынан көмөлөхүннэрэн атахпыт төбөтүгэр чох-
чойон олордубут.

2 - Тэбиэн көхсүн көрдөрөн тааспышын ўөхө таһаарабыт, аа дьюо тэ-
биэннэр курдук хаамабыт. Тыыммытын хайбаппыт.

3 - Тобуктуубут, түөрт атах буолан тонголохпутунан муостаңа тирэнэн,
төбөбүтүн түөспүтүн аллараа муостаңа тийэ түүнен уу иһэри үтүктэбит. Сал-
гын эжирнийэрбитигэр уоспутун чорботобут, ыксаабакка уу иһэбит.

4 - 1 балаыннанаңа төннөн эмиэ хаамабыт, 4-5 төгүл хатылыбыт.

«Көтөн иһэр чыычаах»

Т.Б. – Көнөтүк турабыт, атахтарбыт холбую.

1 – Көхсүбүтүн төбөбүтүн көнөтүк тутан иннибит диэкки қыратык төңкөйөбүт.

2 - Аңаар атахпытаң көнөтүк кэннибитигэр тэбэбит.

3 - Илиилэрбитин үөһө кынат курдук таһааран 1-2 сөкүүндэй э дылы тура түүхэбит. (салгыы үүн кэмнгэ да турар буолаллар).

- Т.Б. төннөбүт. Ол кэннэ атахпытаң уларытабыт. Биир тэнгник тыына-быт.

5. СҮРҮН ЭРЧИЛЛИЙ

Бу сүрүн эрчиллиигэ Лазарь Андреевич Афанасьев – Тэрис “Алаас хамсаныыта” кинигэтиттэн оюулорго сөптөөйүн көрөн киллэрдийбит.


Ангар атаахха кыаныы. Тилээж тирэхтээх, атаацар куүстээх.	<p>Өйдөбүлэ - биир атаахха олоро-олоро турлуу. Атааххын бөхөргөт (ангар атааххар кылыйыы, атахпытын солбуунаран).</p> <p>Ангар атааххар олор – тур (манна чохчоохой туналдаах). Ангар атааххар холкуутук тур-олор (унга илиибитинэн хангас кулгаахпытын тутан, хангас илиибитинэн хангас атахпытын тутан бааран сиртэн ыађыйаны ытыран ылыы, сүүспүтүнэн чороону таарыйан холкуутук турлан кэлии). Атааы солбуунаараа сылдьан кылыйыы.</p>
Сүүсүн то- букка тири- эрт. Үөл талах курдук ими- гэс	<p>Өйдөбүлэ – атааы токуппакка сүүхү тобукка тириэрдээхин. Сүүсүн тобуккар тириэрт (олорон эрэн эбэтэр турлан эрэн сүүхүн тобугар тириэрдэр).</p> <p>Атааххын мөөннүугар уур (олорон эрэ атааын мөөннүугар уураг).</p> <p>Сүүсүн холкуутук тобуккар тириэрт (атах икки ардынан төбөнү танаараллар, онтон сыйяа илиини эмис танаараллар).</p>
Кэдээн (мо- стик) Синэ босхо, изнэ уунааџас.	<p>Өйдөбүлэ – кэдэйэн бааран илиигэ уонна атаахха тирэнэн турлуу.</p> <p>Кэдэйэ ўөрэн (сытан эрэн кэтээж тирэнэн кэдэйэр. Онтон илингитгэр тирэнэн кэдэйэр).</p> <p>Кэдэйэн түс (мангтай истиенээж ёйнөн аа – дьюо кэдэйэн түхэллэр. Ону сатаатахтарына бэйэлэрэ көнгүл онгороллор). Кэдэйэн бааран хаамп (кэдээнгэ түхэн бааран хаамар. Кыаѓырдааына атааын нөнгүө быраан турлан кэлэр).</p>
Чиккэн. Чырбайдар быстыбат, матайдар тостубат.	<p>Өйдөбүлэ – тилэххэ уонна кэтэххэ ёйнөн эбэтэр сүүскэ уонна атах тумсугар ёйнөн сыйтыы.</p> <p>Кэтэххин (сүннүүгүн) бөхөргөт (кэтэжинэн туюхха эмэ ёйнөн бааран чиккэйэр).</p> <p>Кэтэххэр чиккэй ўөрэн (дүлүнг буолан сыйтааына дохоро кэтэжиттэн аннаан туруорар).</p> <p>Кэтэххэр чиккэйэри сатаа (учүгэйдик сатаатадаа чиккэйэн сыйтар кэмигэр үрдүгэр кыра ыарааханы ууруохха сөп).</p> <p>Кыра оюулорго үксүн кэтэххэ чиккэйэри эрэ эричийнэххэ сөп. Онтон обургуу оюулор сүүскэ чиккэйэри эрчиллэллэр. Эмис үс сүнгэхтээх – моийгүн бөхөргет, сүүскэр чиккэй ўөрэн, сүүскэ чиккэйэри сатаа.</p>

Икки илингэ хаамыы.	Өйдөбүлэ – атаüyüү өрө көтөүөн баран, икки илингэ тангнары туруу, онтон хаамыы.	
Тинн курдук илиитигэр кыланар.	Илингин бөхөргөт (истиэнэжээ өйнөн тангнары турар, илийтэ көнө буолохтаах). Илингэр тур (бастаан сыйяа турарга үүрэнэр, онтон хаамар). Илингэр холкутук хаамп (сатаатхарына төттөрү-таары илиитигэр холкутук хаамар, дохоро атахтарын тутан батынгар).	
Илингэ кыаныны. Илиитигэр эрчимнээх, тарбаџар кыахтаах	Өйдөбүлэ – сиргэ чиккэйэ сыйтан илиннэн анныынан бэйэни өрө көтөүү. Илингин бөхөргөт (илиитин токутан баран сыйяа анныынан турар). Илингэр кыан (илиитин токутан баран сыйяа ол илиитинэн анныынан турарыгар төбөтүн өрө көтөүөр).	Илингэр холкутук кыан (бу хамсаныны обургу оюу сатыыр, 2-3тэ анныынан сөп).
Ыллан (шпагат) Иэччээчин үрдүгэр сэттээ эргийэр	Өйдөбүлэ – иэччээни тиહэйэр тийийэ ыытыы. Ыллан олоруу (сэрэнэн сыйяа ыллан түүүү) Ыллан аччайыы. Ыллан туруу.	
Тэкээт. Өнүл-лубэт бөхөө өрөхөлөөх, тардыбат бөхөө тараалаах.	Өйдөбүлэ – икки илингэ тирэнэн баран атаüyüү инники өрө тэбэн олоруу. Тараалаын бөхөргөт (илиннэн туюхха эмэ тирэнэн баран атаüyüү ууннары өрө тэбии. Атахха кыра ыйааһыннаах кинигэ, оонньуур ууран ыйааһын эбии). Атаххын дэхси сиртэн өрө көтөх (сиргэ, муостаа олорон илиитинэн тайланан үөхээ олорор, атаüyüү ууннары тэбэр). Атаххын холкутук кыай.	
Күөрчэх (сальто, кувырок) Күөрчэх ойор, көтүүк бэрдэ.	Өйдөбүлэ – салгынгыа эргийэн баран турал түүүү. Сиргэ күөрчэхтэн (иннинэн да, кэннинэн да төкүнүс-күөлэхис гынаар). Илии нөнүүе күөрчэхтэн (кэдээни сатаабыт оюу иннинэн да кэннинэн да эргийэр, 6-7 саастаах оюу ойоюунан онгоруун сөп). Салгынгыа күөрчэхтэн (бу хамсаныны обургу оюулор ордук сатыыр буолаллар).	

Куобахтаа-хын	Куобах - турар сиртэн эбэтэр чугастан сүүрэн кэлэн, икки атааынан тэнгнэ тирэнэн, тохтообокко эрэ үстэ ойуу. Тирэнэр кэмнэгэ киhi тобуга бокуйар, икки илиитэ кэннин диехи буолар. Ойор киhi атааын күүсэ, түргэнник кэннөрөн, илиитин иннин диехи эрчимнээхтийк дайбаан сафалыыр. Көтүү кэмнэгэр атааы кумуччу тутуллар. Куобахтааын икки суол көрүнгнээх: атааынан утары соёус тирэнэн, дэгэйэн барыы эбэтэр батары түнгүлээн, атах күүхүнэн тирэнэн силиргэччи ойуу. Санга сафалааччи сүрүн алжагаа диеэн, илиитин маятник курдук хамсатан, олус түргэнник кэннин диехи ильдээ охсуухтаах. Сорох оёо олус төнгөччу туттан, умса хоруяа түнэрин эмий мангтайтыгтан ыйан, сатаан тирэнэрин ситишиэххэ наада.
Наарта	Бастаан оёо наартаны билиннэрэргэ (урдугэ 20 см, урут ёттуүн кэтитэ 20 см., алын ёттө 40 см., унуна 80-120 см. дылы буолуо сөп, наарта ахсаан 10 буолар) атыллатан наарта үрдүнэн хаамтaryллар, ол кэннэ 4-5 наартаны ойдорогт. Унус дьарыкка 10 наартаны барытын ойуон сөп. Ойоругар атабынан тэнгнэ сиртэн аннынан наартаны ненчө ыстаныллар. Саамай элбэхтэ ыстаммыт хотор. Уону ыстанан тииийэн баран атажтары араарбакка 180 кыраадыс эргийэн баран төттөрү ыстанан барыллар. Эргийэрэг 5 сөкүүндэ бэриллэр. Атах сыгыньях ыстанар көнүллэнэр. ыстанар оёо, бэлэммин диеэн илиитин өрө уунар, «ЧЭ!» бэрилиннээнэ эрэ ойор.
Мас тарды-хыыта	Тардыыны көнө муостаа буолар. Ортотугар 1 метр унуннаах, 10-15 см. кэтиттээх, 2 см. халын тирэх мас турууруллар. Тардыын мас төгүрүк, суона 2,5 см, унуна 40 см. кэмэйдээх тиит эбэтэр хатынг буолар. Сэрэбиэй кэнниттэн маы ис эбэтэр тас ёттуунэн ылыллар. Төлөрүппэт гына ангар илиини үеийттэн, ангар илиини аллараттан тутуллар. Судьйа хамаандатынан утарылаанааччилар бэйэ бэйэлэрин тардан ыла сатыллар. Маы төле ыыппыт киhi хотторор.
Ыйааын-наах мээчи-ги бырааы	Мээчик ыйааына кыргыттарга 1, уолаттарга 2 киилэлээх. Мээчиги аллараттан иннинг диехки ыраах бырааыллар. Атааы киэнник ахчаччи бырааан атах икки ардынан мээчиктээх илиини хачайдынан баран мээчиги иннин диехи бырааар.

6. САХАЛЫЫ ООННЬУУЛАР

Сахалар былыр айылчаңа, тыныар тыыннаахха сүгүрүйэллэрин оонньюу нөнгүө оюлоругар ингэрэллэрэ. Ол курдук хамсанылаах оонньюуларыгар анал миэстэлээх буолаллара, тэлгэхе отун тэпсигээт этилэр, ити барыта сири-уоту, оту-маңы харыстыы үөрэнэллэригэр көмөлөнөрө. Оюлору кыра саастарыттан айылчаңа кынамнылаахтык, харыстабыллаахтык сыйынан-наңарга оонньюу нөнгүө үөрэтиллэрэ. Тулалыыр эйгэни билиннэрэллэригэр оюо бэйэтин билиитигэр, өйдөбүлүгэр тирээжирэр кыаңы оонньюу ингэрэрэ. Тулалыыр эйгэни харыстыыр өй-саная дьиэттэн, тэлгэхэттэн силис тардара.



Иэс баайсыы

Оюлор бэйэлэрэ таптыылларынан холкутук сылдъяллар, кэпсэтэллэр-ипсэтэллэр. Оннук сылдан биир оюо атын оюону илиитинэн санынга таарыйан баран «иэс» - диэт куотар. Таарыйтарбыт оюо ити оюону эккирэтэр, кинини ситиехтээх, илиитинэн таарыйылаахтаа уонна: «Иэс боруос!» – диэхтээх. Очоюо иэс боруостаммынан ааңыллар. Сиппэтэх, иэхи көрдөөбөтөх буоллаңына мөлтөх киһи курдук көстөр. Ким кимиэхэ иэс баайара, төхө киһи биирдэ иэс баайсаллара хааччаңа суюх. Ооонньюур сир уйаара – кэйээрэ биллибэт улахан сир. Хонуу буоллаңына, хантан-ханылаха диэри эк-кирэтийэри эрдэ былаарсаллар.

Дулҗаны тумнуу

Бэйэ-бэйэлэриттэн хаамыы ыраах гына саахымат хараңынан дулҗа оннугар хардаңастары (мохсуну) туруораллар. Дулҗаны тумнааччы хараңын былаатынан саба баайаллар, итиэннэ дулҗалаах сир ангаар өттүгэр ыыттан кэбинэллэр. Кини дулҗалары охторбокко эрэ, нөнгүө тахсылаахтаа. Уочаратынан оонньюуллар.

Бөтүүктэхийн



Уолаттар иккилии буолан күрэхтэхээр оонньюулара. Күрэхтэхээчилэр ангар атахтарынан турган хангас илиилэринэн унга кулгаахтарынан эминнээгиттэн туталлар. Унга илиилэринэн сис тутталлар. Ангар атахтарынан кылыйан, ойоцосторунан чугасынан, саныларынан анныяналлар. Ахаарсан да биэриехтэрин сеп. Илиилэрин араарбыт эбэтэр икки атаџар уктэнэ туспут киши кыйайтарбытынан ааңыллар.

Көтөх ынах

Көтөх ынах буоларга сөбүлэспит оюдор муюостаҗа эбэтэр сиргэ ойоцосторунан сыйтан биэрэллэр. Мэһэйдэспэйт гына бэйэ-бэйэлэрриттэн тэйиччи сыйталлар. Сыппыт оголору икки илиилэрин бэгэччэктэринэн уонна атахтарын бэрбээкэйдэринэн синнигэс быанан холбуу кылгас гына баайаллар. Итиинник баайыллыбыт оюдор тоюнохторун, тобуктарын көмөтүнэн атбуола туруохтаахтар. Урут турбут оюо кыйайар.

Көтөх ынаңы турууоруу



Оонньюуну ыытааччы биир киини сиргэ олордор. Ол киини унга атаҗын уллугаңын икки илиитинэн ытарчалыны тутар. Илиитэ төхө уунарынан ол ытарчалыны туппупт атаҗын чиккэччи тэбиэхтээх, уонна илиитин ыһыктыбакка эрэ, хангас атаџар ойон туруохтаах. Өскөтүн оонньюоччу үстэ төхтөрүйэн сатаан турбатаңына, «Көтөх ынах» аатын ылар.

Ойбонтон улааһын

Сиртэн биир тутум үрдүктээх иһиккэ ууну толору куталлар. Ыытааччы оонньуу быраабылатын кэпсиир уонна кыттар дьону биир сиргэ туроо-рар. Бастакы оонньооччу унга илиитинэн хангас кулгааҕын эминнъэбин тутар, хангас илиититэн хангас атаҕын кэтэвинэн унга атаҕын төбөтүттэн тутар уонна илиилэрин араарбакка, ангар атаҕынан турان эрэ төңкөйөн, мас кытыйаттан уулаан ылыахтаах. Өскөтүн төңкөйөн иһэн илиилэрин арааран, тайана түстэвчинэ, оонньуттан туораан иһиехтээх. Илиилэрин араарбакка, ангар атаҕынан, учугэйдик төңкөйөн уу истэвчинэ, кыайылаагынан тахсар.



Ким кыайан туураый?

Бастакы икки күрэхтэһээччи сиргэ олороллор, унга илиилэрин хангас хоннохторун аннынан таһааран хангас кулгаахтарыттан тутуһаллар. Хангас илиилэринэн уна атахтарын төбөлөрүттэн ылсаллар. Дъэ ол кэннэ оонньуу ыытааччы: «Биир, икки, ус!»- диирин кытта иккиэн тэнгнэ сиртэн турохтаахтар. Туран хайалара эмэ хангас кулгааҕыттан эбэтэр унга атаҕыттан илиилэрин араардаҕына, кыайтарыынан ааҕыллар. Хайалара да араарбакка турдахтарына, урут турбута кыайылаах буолар. Ити курдук төһө баһарар киһи күрэхтәниэн сөп.



Кырынаастаңы

«Кырынаастыр» киңи сиргэ икки илиитинэн уонна атаңын төбөтүнэн тирэнэн туарар. Өрө ыстанарыгар илиилэринэн аннынар уонна кулгаахтарын ытыстарынан таарыйан ылаат, илиитинэн сиргэ тэринэ түүхөттээх. Бу кэмнэгэ тобуктарын бокутуо суюхтаах. Ыстангалыыр киңи тохтоло суюх кулгаахтарын ытыстарынан охсо-охсо утарылаааччытын кыайыар диэри ыстангалаахтаах. Оонньюу ыытааччы икки хаманданааны утарыта тууорар. Икки киңи тэбис-тэнгэ ыстангалыы түүхлэр. Биирдэрэ эмис кулгааңын ытышынан таарыйбатаңына эбэтэр тобугун чиккэпэлкэ, токуруппут буоллааңына, тута туораан иңэр. Хайа хамаандын дьонутттан үгүс өттө уүнүнүк ыстангалаабыт буоллааңына, ол хамаанды дьонно кыайылааңынан ааңыллар. Бу оонньюуну ханык баңарап кэмнэгэ оонньюохха сөп.



Илии аннынан тутум маңынан тахсыы

Биир миэтэрэ уүнүннаах, ус сәнтимиэтир диаметырдаах ангар өттө уүнктаах маңы ылааңын. Оонньюур сир учугэй тирэхтээх, мас халтарыйбат буолохтаах. Оонньюоччу хангас илиитинэн маңы уүнктаах өттүнэн 8-10 см уүнүннаах гына тиэрэ туарар, унга илиитинэн мас нөнгүө уүнгүттэн умса, бобо тутуохтаах. Маңын уүнктаах өттүнэн бэлизэтэммит сиргэ тириир уонна туппут маңыттан тирэнэн, илиилэрин ыбыктыбакка эрэ, сири олох таарыйбакка, илиитин таңынан эргийэн тахсан ойон туурахтах.

Эргийэн тахсарын бытаанык онгоруохтаах. Очою эрэ кини илиитигэр, сиңигэр күүстээжэ биллэр. Өскөтүн түргэнник онгордоңуна эбэтэр биир эмэ илиитин кыратык да сыңыраттааңына, кыайтарынынан ааңыллар. Илии эргийнитэ ханык баңарап сиргэ оонньюонуон сөп. Хамаанданан күрэхтэхи-илээх маассабай оонньюуларга киллэриэххэ сеп.

Өхөс торбос

Аан бастаан муостађа икки суралын тардыллар. Онтон куһаак курунан эбэтэр сотторунан икки оонньооччнуу сөллүбэт гына төбөлөрүн холбоон ыга баайар. Кинилэр күрэхтэһэрдии туттан, утарыта, атахтарын 30 см курдук ахчаччы тэбэн, көнөтүк тураллар. Илиилэрин кэннилэригэр быраңан сис туттар. Оонньууну ыыттар киhi бааллыбыт соттору эбэтэр куһаак куру иккиэннэрин мөонньууларыгар кэтэрдэр. Хайлара да тардыныы кэмигэр төбөтүн төнгөтүө, эмискэ турал тардыя суохтаах. Мөонньууларын өлөрбөт гына иккиэн сыййа тардыныахтахтар. Үйтааччы «Чэ!» диэн илиитинэн бэлиэ биэрэрин кытта тэбис-тэнгэ тардыналлар. Хайлара тэтиэнхэ да, ол бэйэтин суралыныгар сонохтаах. Оччою кыайыны киниэхэ аађыллар. Оонньуу сыйльдан хайлара эмит ојутташына, ол киhi кыайтарылаа ёынан аађыллар. Кини «Өхөс торбос» диэн ааты сугэр.




Мээчэги тэйитии (анааран ис, хабан ыл)

Истиэнэттэн 3-4 хаамыы суралын тардыллар. Оонньооччулар суралынгыа кэkkэлэн тураллар, уочарытынан мээчиктэрин истиэнэттэн тэйитэн хабан ылыхтаахтар. Истиэнэттэн тэйиппйт мээчигин хабан ылбыт киhi биир хаамыны кэннинэн чугуруйар. Ити курдук мээчиги туһэриэр диэри биирдии хаамыны суралынтан тэйэн иһэр. Мээчиги сатаан халпатахтар, мүччү түһэрбитеттэр, оннуларыттан сыйшарыйбаттар. Оччою уочараттаах атын оёо оонньуур. Тиһэх уочараттаах оонньоон буттэжинэ, иккис эргиир саџаланар. Мангтайгы уочараттаах мээчиги туһэрбит сириттэн оонньуур. Мээчиги куустээхтик быраңан, сымсатык ыраахтан хабан, суралынтан тэйбит кыайар.

Кэтэх тардыңы

Хас да паара тэнгнэ оонньюон сөп. 1,5 миэтирэ кэрингэ уүнуннаах быа икки төбөтүн холбуу баайаллар. Сурааһын тардаллар. Оонньюоччулар быаны кэтэхтэригэр иилэ кэтэллэр, сурааһынгэ тайанан, утары көрсөн тураллар. «Чэ!» – диэнингнэ, илиилэринэн аннынан, ыйяаһыннарынан мэһэмээннэнэн, кэннилэрин диэки сосуналлар. Быаны кэтэжиттэн тахсыбыт кыайтарбытынан ааҕыллар.



Харах симсии

Оонньюу киэн дъиэ иһигэр ыытыллар. Биир киһи тутааччы буолар. Атттар киниэхэ туттарбат мөккүөрдээхтэр. Тутааччы оонньюур сир ангар өттүгэр турар, төбөтүгэр бастыңгалы былаат баайылаах. Атын оонньюоочу оонньюур сир атын өттүгэр тутааччыга утары хайынан тураллар. Тутааччы, былааты көрбөт гына хараңар саба түһэрэр, икки илиитин быластаан, киэн сири тэлэн бараары икки энгээрин диэки хайбанғнаан, оонньюоччулары тута утары баар. Түргэнник да ыстанан тиийиэн сөп. Оонньюооччу тутулуннаңына төлө қуотара бобуулаах. Кинини туттаңына эбэтэр мунаахсыйдаңына, былаатын арыйан көрөр. Көрө сылдьан, оонньюоччулары туппат. Ити түбэлтэбэ бастаан оонньюу саңаланытын курдук, оонньюоччулар бары хос биир өттүгэр мусталлар, тутааччы, хараңын саптан, тутаары эккирэтэхэр. Туттарбыиттар бу оонньюуттан тохтууллар. Дьону элбэхтик салгыппакка эрэ, тутааччыны атын киһинэн солбуйаллар. Оччоҕо оонньюоччулар бары қытталлар.



Тобук таайсыы

Биир киңи тобук таайааччы буолар. Атыттар бары кэkkэлэhэ көнөтүк олороллор. Тобук таайааччыны хаафын саба баайаллар, оонньооччуулар ин-нилэригэр киллэрэн тууроруллар. Кини, эргийбэхтээн баран, кэрийэ хааман иhэн, ким эрэ тобугар олорор. Ким тобугар олорбуутун таайыахтаах. Мунаардаафына үстэ ыйытар бырааптаах; аатынг кимиy, сааhынг ханый, биллим дуо. Эппиэттээчи сангатын уларытан эппиэттиир. Таайааччы сывыha таайдыына, көхсүттэн аннъян тууроруллар. Кини үс төгүл субуруччу сывыha таайдыына буруйданар. Буруйгар тугу эмэ толорор, буруйун боруостанан баран, тобук таайааччыны аныыр. Оттон таба таайдыына, таайтарбыт киңи тобук таайааччы буолар.



Оңус уонна чөнгөчөх

Ыытааччи оонньюу аатын биллэрерин кытта икки хамаанды оонньюочулара саамай эрэнэр киңилэрин «оңус» аатыттан киллэрэллэр. Хайалара да «чөнгөчөк» буолуун баарбат. Ол ийин оонньюу ыытааччи унун сонос союс еттүн ылан, икки унуктарын холбуу баайталаан кэбинээр. Күрэхтэхэр дыон кэннилэринэн, бэйэ-бэйэлэрин сосунардын икки илиилэринэн уонна тобуктарынан сиргэ тирэнэн, аттаан тураллар. Оонньюу ыытааччи етүүтүн ажалан, хоннохторун аннынан ыытан, сосуналларыгар табыгас буоларын курдук гына бэлэмнүүр. Онтон тайанан турар сирдэригээр сурааһыннары тардар уонна: «Чэ!» - диэн хамаандалырын кытары оонньюочулар иккиэн тэнгнэ сыйяа сосуналлар. Ким күүстээх, утарылаааччытын соон сурааһынагар ажаллааына, кыйайылаааына ааңыллар уонна «оңус» буолар. Кыйайтарбыт киши «чөнгөчөх» аатын ылар.

Хары баттаһыны

Иккилии буолан оонньюуллар. Хары баттаһааччылар оствуул нөнгөмангаа утарыта олороллор. Унга харыларын туруору тутан, ытыстарын ытыстарыгар сыйыары тутуналлар. Харылара тэнг охтуулаах, тоҷонохторо биир конеңе турохтаахтар. Хангас илиилэринэн еттүк баттаналлар. Хары баттаһааччылар тоңгонохторун хамсаппакка эрэ, илиилэрин (харыларын) тиэрэ баттанааллар. Тоҷоноңун оствуултган өндөпүүт, миэстэтийттэн сыйарыппыт, эбэтэр илиитин оствуулга тиэрэ баттаппыт киши кыйайтарар.

Атаж тэпсии

Иккилии буолан, элбэх киши оонньюур. Одо унга илиитинэн хангас бэгччэгиттэн ылар. Туппутун уларыппакка эрэ, ити курдук туппут доюорун илиититтэн тутар. Илиилэрриттэн тардыңан, кыратык тиэрэ түхэллэр, унга уллунгахтарын ис кырытынан сыйыары утары холбуу таарыйсаат, төттөрү ажалан, үктэнэ түхэллэр. Оннук атахтарын солбуйя тэптэр-тэбэн иңэллэр. Атахтарын солбууннарылыгар сөп түбәхиннэрэн, эргийэн ылаллар. Эргийиилэрин, хамсанылыарын түргэттэн, бытаардан биэрэллэр.

Ат сүүрдүүтэ

Икки одо биирдии бэйэлэрэ икки 60 см. уүнүннаах кыраабыл угун саңа суюн маңы ылаллар. Бу мастары хардары-таары бырааңан сүүрдэллэр. Бастакы одо биир маңын 5 миэтирэ курдук тэйиччи туора уурап. Иккис маңын төбөтүттэн тангнары тутан, биэтэнгнэтэн баран, сыйтар маңын таба бырааңаахтаах. Таптааына, сыйтар мас тэйэн, иннин диехи саңырыйтар. Оттон одо иккис маңы ылан, биэтэнгнэтэн баран, урут сыйарыппыт маңын таба бырааңан өссө тэйитиэхтээх. Ити курдук икки одо хардары-таары мастарын сүүрдүөхтээхтэр. Өскөтүн биирдэстэрэ маңы сыйха быраахтааына, төттөрү 5 миэтирдээх сиригээр төннөр уонна хаттаан сүүрдэр. Сүүрдэр сирдэрин устата турал бырааңар сирдэриттэн биэтээккэ диери 20 миэтирэ буолуохтаах. Бу оонньюу одо сыйха-халты туттубатыгар, этэ-хаана, өйө-санаата тэнгнэ эрчиллэллэригээр тунаалаах. Билингги кэмнэгэ спортзалга, кулууптар фойеларыгар оонньюотууха сөп.

Ат буолан күрэхтэхиилэр

Түүгүү - тахсыы биэтэктэри, ханан сүүрэри ыйар харыйа титириктэри анньяллар. «Аттары» илии-илии (ол аата икки аты) эбэтэр хомуурунан суурдэллэр. Хайлара инники кэлбит кыайар. «Аттар» түөрт атах буолан сүүрэн кэлиэхтээхтэр.

Күлүүстэхни


Оонньооччулар, ангардыы атахтарынан сургааныг нга үктээн, утарыта ойоёосторунан тураллар. Унга илиилэрин ортоцу тарбахтарын токуруччу тутан, хардарыта иилэн кэбинэллэр. Атахтарынан тэбинэн, ортоцу тарбахтарынан тардынааллар, тарбаын төлөрүппүт эбэтэр сургаанынын туораабыт кыайтарар.

Кириэс тэбии

Икки тэбис-тэн 3 см кэтийтээх, 70 см үүннаах, 0,5 см халыннаах маңы ылан көнө сиргэ кириэстии уураллар. Оонньооччу киhi сис туттан кириэстии ууруллубут мас таңыгар кэлэр. Кини бу кириэ үрдүнэн атахтарын кириэстии тэбэн, маңы таарыйбакка, үнгүүлээн бэдьэйнэхтээх. Үнгүүлүүр кэмигэр ханнык баарап ырыаны доржоонноохтук ыллыахтаах. Өскөтүн маңы таарыйиан кэбистэйинэ, хотторуунан аафыллар. Кини биир мүнүүтэ тохтобула суюх кириэни таарыйбакка үнгүүлээтэйинэ кыайылааынан тахсар.

Хомуур тустуу

Дьон бөлөхтөрүнэн тус-туспа мустар. Салайааччылар хамаандаларынан хомуурдаах тустуу саңалаанар. Атын бөлөх киһитэ атын бөлөх киһитин охторуухтаах. Охтуубут оонньууттан туоруур. Күүстээх киһини хас да киhi көмөлүүрэ көнгүл. Утарылаанааччылары, кэннилэрриттэн билбэккэ кэлэн, түнгэртиэххэ сөп. Куттаммыт, саллыбыт охтон биэрэр. Сыппыты тыыппаттар, «өлбүтүнэн» аафыллар. Биир да киһилээх хаалан турган, утарылаанааччыларын бүтүннүү охторбут бөлөх кыайар. Ыраах куотар көнгүллэммэт.



Ыт буутун охсууута

Түөлбэ ортолтугар икки сымса дьон киирэн күрэхтэһэллэр. Иккиэн унга илиилэринэн хангас атахтарын кэннинэн унга атахтарын туталлар. Уонна чохчойо сыйдъян, ангар атахтарынан ыстангалаһан, бэйэ-бэйэлэрин саныларынан анныһаллар. Бу бириэмээгэ хайалара да илиилэрин араарыа суюхтаах. Иккиттэн биирдэстэрэ, саннынан таарыллан, илиитин-атаын ыыыктан кэбинһээт, олоро түстэвчинэ, кыйтартбытынан ааҕыллар. Илиитин-атаын ыыыктывакка, олоро түһэн баран, иккинин ойон турган чохчийоот, киирситетинэн барыан сөп.

Былаатынан таһыйсыы



Элбэх ођо оонньюур. Биир киhi былаат туттарааччы буолар. Атыттар бары сис туттан баран, кэккэлэхэ төгүрүччү тураллар. Былаат туттарааччы ођолору кэннилэрриттэн тула хаама сыйдъян, былааты хайа эрэ ођо илиитигэр туттаран кэбинһэр уонна ону биллэримээри aaha турар. Былааты ылбыт ођо унга өттүгэр турар киһитин, дьону тула сүүрэн, турбут сиригэр эргиллэн кэлиэр дизэри, эккирэтэ сыйдъян, быысталы суюх былаатынан таһыйыахтаах. Кинитэ а҃йайахтык ојустарар, сатанар буоллаҕына, төрүт даҕаны ојустарбат соруктаах буута быистарынан куотухтаах, оннугар кэлэн туралохтаах. Ити эккирэтихэ сыйдъян кэмнэригэр былаат туттарааччы, былааты туттарбыт киһитин оннугар кэлэн, турунан кэбинһэр. Таһыллаааччы бэйэтин оннун буллаҕына, таһыйбыт киhi былаат туттарааччы буолар. Оонньюоччулар кэннилэрин хайынан көрү суюхтахтар. Ол тынан баран, былаат туттарбытын сэрэйэн, таһыллаааччы былаат ылбыт киhi охсун иннинэ, куота сатыхтаах.

Дулҕалаах сиринэн

20 см. уһуннаах, 7 см. сунонаах лэкчечектэри дьиэ ортолтугар биирдии хаамыы артытаах гына тарҕата уураллар (7-9 лэкчэгги). Ыытааччы оонньюоччу киини дьиэ биир муннугар илдъэр, хараҕын саба баайар, турар сиригэр үстэ эргитэр уонна лэкчечектэр дижэ хайыннаран баран ыытан кэбинһэр. Хараҕын саба баайтарбыт киhi лэкчечектэри таарыйбакка таҕыстаҕына кыайылааҕынан ааҕыллар. Оонньюоччулар лэкчечектэри охтортообут буоллахтарына, ким хайы охторбутунаан кыайыны быһаарллар.

Мунхалааһын

Үс, эбэтэр оюо элбэх буоллааҕына уонна сүүрөр сирэ киэнг буоллааҕына, биэс киһи «мунх» буолар. Кинилэр сиэттиһэ сылдъяллар. Сүүрөр кэмнэригэր илиилэрин арапрыа сухтаахтар. Уонча оюо балык буолаллар, төгүрүччү бэлиэ оңоуллар. Мунхалааттар сиэттиһэ сылдъян балыктары эккирэтэн, тутан ылан бэлиэ таһыгар ағалан иһэллэр. Мунхалааттаран балыктар куютухтарын сөп. Өр туппатахтарына мунхалааттары уларытан атын оюлору аныллар. Мунхалааһын хаама сылдъян эмис ооннууахха сөп. Үстүү буолан илиилэрин хардарыта тутуһан тураллар, төгүрүччү үстүү буолан. Мунхалааттар икки буолан сиэттиһэн төгүрүгү тула сылдъян, ити үс ојоттон кими сөбүлээбиттэрин ыалаллар уонна кинилэр миэстэлэригэր турунан кэбинэллэр. Икки хаалбыт оюлор сиэттиһэн баран салгыы балык көрдүү баарллар.



Бэһэрик сүүрдүү (дүлүнг)

Хатырыга, мутуга суюх дүлүнгү 35 см. уһун гына быһыта эрбииллэр. Ити кэрчиктэри бэһэриктэр дэнэр.

Күрэхтэһээчилэр ахсааннара ооннууур сир киэнгиттэн уонна төһө бэһирик баарыттан тутулуктаах. Түһүү уонна тахсыы сурааһыннары тардаллар. Бэһириктэри тэнгнээн түүхү сурааһынгыга сыйыараллар. Оонньооч-



чулар, бэхирек үрдүгэр тахсан, икки уллунгахтарынан туора үктэнэн тураллар. Тэнгнэ түүнэн баран атахтарынан бэхириги үнгүүлэтэн, сиргэ түспэkkэ биэтэkkэ урут тахсыбыт эрэ кыайар. Бэхириги кэннинэн эбэтэр ойохолуу туран баран эмиэ күрэхтэхэллэр.

Бэрбээкэйинэн (сүннүүөүнэн) оонньюу

Ынах сүөхү (сылгы, таба) бэрбээкэйинэн оонньюонор. Бэрбээкэйи быраажарга туттуллар, кинини «Бөтүүк» диэн ааттыыллар. Улахан оёус бэрбээкэй олус күндү буолара. Ынах (сылгы, таба) кыра сүөхү бэрбээкэйин сыйал гыналлар.

Бэрбээкэйдэри төгүрүк иһигэр туроорттуубут, уонна 3-5 миэтире ыраахтан туран эрэн мас паалканан быраажабыт. Ким төһө элбэх бэрбээкэйи суулларбыт, ол кыайар. Кыра оёлорго улахан бэрбээкэйинэн бырахтарабыт.

Түханыллыбыт литература

1. Афанасьев Л. А., - Тэрис. "Алаас хамсаныыта. Учууталга, төрөллүккэ көмө". – Дьокуускай, 1996.
2. Васильев П. К., Охлопков М. К. "Сахалыы оонньюулар" – Дьокуускай, 1992.
3. Винокуров В. Н., "Төрөөбүт дойдум" – Дьокуускай, 1993.
4. Глазырина Л. Д., "Физическая культура – дошкольникам. Пособие для педагогов дошк.учреждений" – М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 304.
5. Егорова З. В., "Оюу саадыгар сахалыы оонньюулар. Ийтээччилэргэ, устудьюоннарга аналлаах үөрэтэр пособие" – Дьокуускай, 2008.
6. Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б., "Развивающая педагогика оздоровления" (дошкольный возраст)6 Программно-методическое пособие. –М.: ЛИН-КА-ПРЕСС, 2000. – 296 с.: илл.
7. КУСТУК оскуола иннинээйи үөрэхтээхин бырагыраамата/Никифорова Т. И., Попова Л. В., Скрябина А. А., (уо.д.а.): салайааччи Никифорова Т. И. ; научный салайааччи Попова Л. В.. – Дьокуускай, 2020. – 132 с. – («Саха унуйяана»).
8. Леонтьева М. А., Борисова М. М., "У меня спина прямая". Сборник мет.материалов по формированию правильной осанки у дошкольников. – Москва, 2006.
9. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях: учебное пособие/под ред. Орла В. И. и Агаджановой С. Н. . – СПб.: «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2008.
10. Освальд К., Баско С., "Стретчинг для всех". – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 192 с., илл.
11. Борисова З.Н., Егорова З.В., Лепчикова В.Е., Сергеева С.С., "Подвижные игры эвенков и элементы северных национальных видов спорта в практике детских садов". – Якутск, 2016.
12. Попова М. А., "Саха төрүт культурата. Учууталга көмө". Дьокуускай, 1993.
13. Прищепа С. С., "Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор программ дошкольного образования" – М.:ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. (программы ДОУ; Приложение к журналу «Управление ДОУ»)
14. Рунова М.А., "Двигательная активность ребенка в детском саду: пособие для педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов педвузов и колледжей" – М.: Мозаика-Синтез, 2002. – 256 с.
15. Федоров А.С., "Саха төрүт оонньюулара" – Дьокуускай: Бичик, 2011. – 96 с.
16. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения: Методическое пособие для руководителей физического воспитания дошкольных учреждений/ под ред. Филипповой С.О. – СПб.: «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 2005. – 416 с., ил.
17. Степаненкова Э.Я., "Физическое воспитание в детском саду. Программы и методические рекомендации" – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96 с.
18. ФОП - C:/Users/DNS/Downloads/federalnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovaniya.pdf
19. Шамаев Н.К., "Эдэр ыччаты эт-хаан сайдытыгыгар сахалыы нымаларынан иитии" – Дьокуускай, 1994.

Сыңыары 1

ТЫЫНЫЫ

Оскуолаң кирииән иннинээҗи саастаах оңолору сөпкө тыынарга кыра саастарыттан, тиһигин быспакка үөрөтөр быйдан туһалаах. Сөпкө тыыннахха хаанғыа сөптөөх кислород киирэн тыңаңа, мәйигә, ныэрбә систиэмэтигәр, сүрәх-тымыр үләләригәр, абы бунаар уорганнарга туналыыр.

Тыыныы гимнастикатын қунғы 10-15 мунүүтә, абыаң чаас иннинэ онгоуллар. Бу эрчиллииләри сарсыардааңғы гимнастиканы, эти-сиини эрчийин түмүктүүр дъарыгар килләриэххә сөп.

Үләбитигәр үксүн Стрельникова, Бутейко уонна хатха-йога тыынылыарын килләрдибит. Бу эрчиллииләргэ дириңник тыынааңын, бәйэ сору-йан тыынары тохтотооына, ыарыржатан тыыныы, тыынары бытаардаа-нын, эңирийэн түргэн түргэнник тыынааңын киирэллэр. Тыыныы уустук көрүнгнәригәр улахан киһи көмөтүнән, онтон арыый судургу көрүнгнәрин оңолор бәйэләрэ онгороухтарын сөп.

Дъарыгы оонныу көрүнүнән ытыыллар. Оңону умсугутардыы, бу эрчиллииләргэ оюоң сөптөөх аат толкуйданар. Кэлин бәйэтэ толкуйдаан араас эрчиллииләри айан таһаарылан сөп. Халлаан сылаас кәмигәр таһырдья оно-пор олус туһалаах. Өскөтүн дъарыгы дъиз иһигәр онгорор буоллаххытына хоңу салгылатыллар. 2-3 хатылыахха сөп, тыыныы 2-5 сөкүүндэ тутабыт.

"Роза сибэкки уонна Току-току ньээм-ньээм"

Т.Б. - Туран эрэн.

1. - Муннубутунан салғыны дириңник эңирийәбит (*Роза сибэкки сыйын бүтүннүү ылар курдук*). 2-3 сөкүүндэ тутабыт.

2. - Айахпытаңан сыйыа салгыммытын үрэн таһаарабыт (ньээм-ньээм" оту үрэр).

"Куурусса"

Т.Б. - Ою олбоох соорор, илиибит аллараа.

1. - Илиибитин токурутан тарбахтарбытынан санныбытын тутабыт (кууруssa кынатын курдук).

2. - Түөспүтүн толору салғыны муннубутунан эңирийәбит. Тыыммытын тутабыт.

3. - Салғыны айахпытаңан таһаарарбытыгар түргэн-тургэнник тоно-лохторбутун хамсатан ойоңосторбутун охсунабыт.

"Тураах"

Т.Б. - Ою атаңын кыратык аччатан, илиитин аллараа түһэрэн турар.

1. - Салғыны эңирийәригәр илиитин кынат курдук киэнгник даллатар.

2. - Тыынан таһаарарыгар илиитин түһэрэр уонна «карр», «Р» дор-боону унатан сангарар.

"Дракон"

Т.Б. - О ё дракон буолан олбохсо олпорор, биитэр туран эрэн.

1. – Унга эрбэхпитинэн унга таныыбытын бүөлүүбүт, хангас таныыбытынан салгыны эбээрийэббит онтон төттөрү танаарабыт.

2. - Хангас эрбэхпитинэн хангас таныыбытын бүөлүүбүт, унга таныыбытынан салгыны эбээрийэббит онтон төттөрү танаарабыт.

"Хомячок"

- 1.- Хомягы үтүктэн муннунан кыра-кыратык тыынан иэдэхин үлүннэрэн хас да хардышыны онгорон сыйтырヵалаан иэдэхин хат үлүннэрэр).

"Куоска".

Т.Б. - Мизэстэббитигэр турабыт, илиибитин тонголохпутунан токурутабыт, харыбытын холкутук аллараа тутабыт.

1. - Муннубутунан 4 кылгастык тыастаахтык тыынабыт (салгыны эбээрийэрбитигэр тарбахтарбытын сутуруктуу хам тутабыт)

2. - 4 холкутук танаарабыт (салгыны танаарабытыг гар тарбахтарбытын боскоо вытабыт).

Ийтээччи хоноон ааџар кэмигэр оёлор сөп түбэхиннэрэн тыыныны онгоруухарын сөп.

Куоска буоламмыт биңиги
Ытсыптын сутуруктуу тутабыт
Тынгырахтарбытын саратан
Кутайсаң түргэнник тутабыт.

"Көрө-истэ сатыры Балбаара"

Т.Б. – Турабыт, моойбут былчынгнара холкулар.

1. - Хаамарбытын кытта төбөбүтүн унга-хангас эргитэрбит сөп түбэхинэхтээх (төбөбүтүн эргитэрбитигэр муннубутунан салгыны эбээрийэббит).

Көрө-истэ сатыры Балбаара
Хангас көрөр, унга көрөр
Туюх сыта кэлэрин билээри
Муннуга ухаабыт-ухаабыт.

"Куоска бултуур"

Т.Б. – Турабыт, илиибит тонголохпутунан токуруйар.

1. - Чохчойон олорон унга хайынан илиибитинэн харбыалыыр хамсандылыары онгоробут (тыастаах кылгас тыынылыары онгоробут).

2. - Хангас хайынан илиибитинэн харбыалыыр хамсанылыары онгоробут (тыастаах кылгас тыынылыары онгоробут).

Куоска бултуу таңыста

Барабайы тууохха
Унга-хангас хайынан
Барабай сыйтын ылыхахса.

"Носуос"

Т.Б. - турабыт, илиибит аллараа, кыратык иннибит диэки төңкөйөбүт. Илиибитигэр носуос тутааңын курдук харандаас тутабыт уонна хачайдыбыт. Төңкөйөрбүтүгээр муннубутунан салгыны тыынабыт.

Сыырга кэллибит – тохтоо
Көлөһөбүт тэһиннэ – тохтоо
Көлөһөбүтүн хачайдыбыт
Салгыны үөһө эңирийэбит.

ИЛБИНИЙ (самомассаж)

Кишиэхэ барытыгар биологическэй көхтөөх туючукалар бааллар. Бу туючукалары күннэтэ илбийдэххэ киши дорубуйата тупсар, бөхөргүүр. Илбинэр кэмнэригэр чуумпу, ырыата суюх муусука истэбит, хоноон аафыахха сөп.

"Күүстээх илиилэр"

Т.Б. – Көнөтүк турабыт, атахпытын хайдах ууран турарбыт көнгүл.

1 - Илиибитин суунабыт, ытыстарбытын күүскэ итийиэр дизри аала-быт.

2 - Биирдиилээн тарбахтарбытын баттыалаан тардыялышыбыт, имитэ-быт.

3 - Унга илиибинэн хангас илиибин тарбахтарбытыттан саңалаан сан-ныбытыгар дылы күүскэ баттаталышыбыт, ытыспытынан охсуолуут, тап-тайабыт (хангас илиибитинэн унга илиибитин).

4 - Онтон илиилэрбитин аллараа түүрээн илибирэтэббит-салыбырата-быт. 2-3 хатылаан.

"Биһиги сылайдыбыт". Сылайыы кэнниттэн үлэлиир дьоҕуру түр-гэнник чөлүгэр түһэрий.

Т.Б. – Оҕолор олбохко олороллор, туран онгорууха эмиэ сөп.

1 - Түөспүт иннигэр ытыстарбытын холбуу сыньярабыт, тарбахтарбытын үөһээ тутабыт, тыыммакка эрэ саамай күүспүтүнэн ытыспыт ортолун баттыбыт, илиибит салыбырыар дизри.

2 - Санныбыт, түөспүт быччынын күүрдэббит.

3 - Испитин тардабыт уонна илиибитин араарбакка эрэ үөһээ көтөөн тардыстабыт.

4 – Атахпыт төбөтүгэр туран ырааҕы көрө сатыыр курдук. *Бу эрчиллии-ни үстэ хатылышыбыт.*

"Күлүүс"

Т.Б. – Турабыт, атахпытын хайдах ууран турарбыт көнгүл.

1 - Илиибитин күлүүстүү тутабыт.

2 - Кэтэх тардыстабыт.

3 - Кэтэх тардыстан туран тоңголохторбутун иннин диеки ажалабыт.

4 - Төбөтүүн иннин диеки тардабыт, мөөннүүбүт сиспитет тоноҕоун ууннарабыт. *Тэнгник тардабыт үчүзэй буоларын курдук. 10-15 сөкүүндэ тута-быт.*

"Күлгээх"

Т.Б. – Олбохко олоробут.

Күлгээхтаах буолан

Остуоруйаны сэргээн истэбин

Кулгаахтарым баар буоланнар.

Ийэм ырыатын истэбин. Кулгаахтарбытын учугэйдик имэрийэбимт 15-20 сөкүүндэ.

"Атахчааннар, тилэхчээннэр"

Т.Б. - Олбохxo лотос туругар олороллор (чуумпу музыка тыаһыыр).

Уңа илиилэрин сутуруктуу тутан хангас атахтарын тилэжин имэрийэллэр, охсулуллар (онтон уңа тилэжи).

Тарбахтарын имитэллэр.

Атах тарбахтарын хамсаталлар.

Илиилэринэн атахтарын сотовтун имэрийэллэр.

Муостаңа тинилэхтииллэр.

"Бөтүүк". Оңолор бу эрчилиини моий быччынын сайыннаарга оногороллор.

Т.Б. – Тураллар, атахтарын сарын кэтитинэн үктүүллэр.

Тоёо баңас кэрэтэй Бөтүүкчээн (бөтүүк ас көрдөөн төнгөннүүрүн үтүк-тэн төбөлөрүнэн уңа-хангас төнгөтөллөр).

Оройугар –тараахтаах (төбөлөрүн иннигэр төнгөйөллөр, кэннигэр хантаныыллар).

Тумсун анныгар бытыктаах (төбөлөрүн аргыыйдык эргитэллэр).

Д్юөнүннаахтык туттан хаамар (тула хаамаллар, чолойо чолойо илиилэринэн кынат курдук далбаатыллар, тыастаахтык муннударынан күүскэтынааллар).

Барыларыттан эрдэ туран

Улаханнык ыллыяңа (КУ-КА-РЕ-КҮҮ!)

Бары уңуктун!

"Поезд"

Т.Б. - Оңолор бэйэ бэйэлэрин кэннилэригэр туран, илиилэрин саннлыарыгар ууран поезд курдук хаамаллар.

Чух-чух көбүөхтүү-көбүөхтүү ыксыыбын (доңорун көхсүн ытышынан имэрийэр, таптайтар).

Биир сиргэ туруохпун бабарбапын! (тингилэхтииллэр)

Чух-чух көбүөхтүү-көбүөхтүү ыксыыбын (сутурукпуптунан бууппутун охсулубут).

Биир сиргэ туруохпун бабарбапын! (доңорбуут көхсүн тарбахтарбытынан тонгсүйабыт).

Чух-чух көбүөхтүү-көбүөхтүү ыксыыбын (ытыспытын таңынабыт).

Көлүөхээм сүүрэр-эргийэр (тингилэхтишибит).

Чух-чух көбүөхтүү-көбүөхтүү ыксыыбын (ытыспытын таңынабыт).

Түргэнник айаннаахxa! Чу,чү,чү! (илишибитинэн далбаатыбыт).

"Тыал". Бу илбийии оңону уоскутар, сылайыны аһардар.

Т.Б. – Олоруохтарын, сыйтахтарын, туруохтарын сөп.

Сылаас күнгүз ойуурга

Хатынг чараң быышынан

Күүлэйдиирбин таптыбын, (ытыстарбытын күүскэ бэйэ-бэйэлэригэр

аалабыт, сылыыйар дылы)

Мэник тыаллар сүүрдүлэр,

Сирэйбитин имэрийэллэр (*иikki ытыспытынан сэрэнэн хааспытыттан сынаахптыгар дылы имэрийэбим*)

Хомус окко сасыңан

Оонньоон киирэн бардылар (*тарбахтарбыт төбөлөрүнэн сүүспүт ортомуттан саңалаан чэчэгэйбитигэр дылы имэрийэбим*.)

Ытыстар.

Биңиги билигин оонньоухпут!

Ласс, ытыспытын таңыныахха (*ытыс таңынабыт*)

Ласс - ласс, күүстээх унга илиим (*унга илишибитин тарбахтарбытыттан саңалаан хангас ытыспытынан таптайабыт*)

Ласс, ытыспытын таңыныахха (*ытыс таңынабыт*)

Ласс - ласс, күүстээх хангас илиим (*хангас илишибитин тарбахтарбытыттан саңалаан унга ытыспытынан таптайабыт*)

Ласс, ытыспытын таңыныахха (*ытыс таңынабыт*)

Лас-лас, сэрэнээн-сэрэнэн изэдэстэрбитин таптайабыт (*сирэйбитин таптайабыт*)

Ласс! Күүскэ таңынабыт (*төбөбүт үрдүнэн таңынабыт*)

Лас-лас, тобуктарбын таптыбын (*тобукпүтүн таптайабыт*)

Ласс! Күүскэ таңынабыт (*төбөбүт үрдүнэн таңынабыт*)

Лас-лас, санныбыт күүстээх (*унга ытыспытынан хангас санныбытын, хангас ытыспытынан унга санныбытын таптайабыт*).

Лас-лас ойоҗосторут барахсаттар (*ойоҗоспүтүн таптайабыт*)

Ласс-ласс, күүскэ таңыныахха (*ытыс таңынабыт*)

Лас-лас, түөспүт мөтөйөн (*түөспүтүн таптайабыт*)

Ласс-ласс, ласс-ласс! Ытыспытын таңыныахха,

Ласс-ласс, доруобай, дьоллоох буолуохха!




"Кэдээн" (мостик)



"Күөрчэх" (салъто)



"Ангар атажха сыйяа олорон тур郁у"



"Атажхын мооннүуга уур"



"Атажхын холкутук көтөх"



"Бэйэни өрөө көтөбүү"



"Илии аннынан тахсыы"



"Илиисгэ кыланыы"



"Илиигэ хаамыы"



"Илиигэр холкутук хаам"



"Ыалдыты көрүү"



"Үтүлгүсү ылышы"



"Мас тардыңызы"



"Кылтыйызы"



"Циккән"



"Циккән"



"Кэтэххэр чиккэй"



"Моийгүн бөхөргөм"



"Тәкәәм"



"Тәкәәм"



"Сиргэ күөрчэхтэн"



"Сүүскүн тобууккар тирияэрт"



"Төбөөжүн тобууккар тирияэрт"



"Хардаңаска түрүү"



"Хардаңаска түрүү"



"Хардаңы әргитән хаамыы"



«Ыллан» (шпагат)



"Наартаны атыллааһын"



"Наартаны ойүү"



"Куобахтааһын"



"Ыйааһыннаах мээчиги быраҕыы"

Учебное издание

**Иванова Ульяна Капитоновна
Кучарова Евгения Васильевна**

**ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «YC ХОҮУН» (4-7 ЛЕТ)**

Якутск, «Типография СМИК», 2023

На якутском языке

Үөрэххэ аналлаах танаарыы

**Иванова Ульяна Капитоновна
Кучарова Евгения Васильевна**

**ҮҮЙААН ОБОЛОРУГАР АНАЛЛААХ ЭТИ-СИИНИ БӨӨРГӨТӨР
«YC ХОҮУН» АНАЛ БЫРАГЫРААММА**

Дизайн и комп. верстка О.А. Камишилина

Подписано в печать 01.12.2023
Формат 80x64 1/16. Гарнитура PT Serif
Усл. п. л. 3,68. Уч.-изд. л. 6,97
Тираж 30 экз.